

**“BOBAR OSIGURANJE” A.D.  
BIJE LJINA**

АПИС БИЈЕЉИНА  
ПРИМЉЕНО  
Дана  
26-02-2016

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
31.12.2015. GODINE**

**Bijeljina, februar 2016. godine**

## 1. OSNIVANJE I DJELATNOST

Društvo za osiguranje posluje pod nazivom «Bobar osiguranje», p.o. sa sedištem u Bijeljini, ulica Filipa Višnjića broj 211.

Društvo je organizovano kao akcionarsko društvo AD «Bobar osiguranje».

Upis osnivanja Deoničkog društva za osiguranje i reosiguranje «Bobar» sa p.o. iz Bijeljine ul. Filipa Višnjića bb u sudski registar Osnovnog suda u Bijeljini je izvršen 29.06.1993 godine, Rešenjem br Fi-1094/93.

Osnivači Društva: Bobar Gavriilo i MP «Autosemberija» iz Bijeljine.

Sudskim rešenjem FI- 638/97 od 06.11.1997 godine vrši se promena naziva firme u «Bobar» DOO-Deoničarsko društvo za osiguranje i reosiguranje sa p.o. Bijeljina, Filipa Višnjića br 211. Tom prilikom se vrši i promena osnivača. Briše se «Autosemberija» d.o.o. kao osnivač društva, a upisuje se «Kompanija Bobar» d.o.o. Bijeljina, Filipa Višnjića br.211.

Upis promene naziva ovog deoničarskog društva za osiguranje i reosiguranje i njegove transformacije u akcionarsko društvo za osiguranje i reosiguranje «Bobar osiguranje», u cilju usklađivanja sa Zakonom, izvršen je 10.04.2000 godine, Rešenjem br Fi- 94/2000, kojom prilikom je izvršeno i povećanje osnovnog kapitala društva i povećanja osnivačkih uloga osnivača, zaključno po godišnjem obračunu za 1999 godinu.

U toku 2001 godine društvo je izvršilo promenu delatnosti i saglasno tome promenu u nazivu Društva.Odlukom osnivača broj 8055/B o promeni naziva firme u Akcionarsko društvo za osiguranje «Bobar osiguranje» sa p.o. Odlukom broj 8053/B izvršeno je brisanje dela delatnosti (osiguranje života i ostale usluge reklame i propagande).

Sve ove promene su registrovane u sudskom registru po Rešenju broj Fi- 915/01 reg. uložak 1-1515. Odlukom Skupštine Akcionarskog društva za osiguranje «Bobar osiguranje» izvršeno je povećanje osnovnog kapitala pretvaranjem neraspoređene dobiti iz 2001 godine, što je upisano u sudski registar Osnovnog suda u Bijeljini, po Rešenju br. Fi-575/2002 od 09.07.2002 godine.

Rješenjem Osnovnog suda u Bijeljini od 02.04.2007. godine, broj registarskog uložka registarskog suda: 1-1515, oznaka i broj upisnika suda: 080-Reg-06-000 868, izvršen je upis osnovnog kapitala pretvaranjem rezervi sigurnosti u osnovni kapital u iznosu od 5.940.000 KM, tako da ukupni kapital, prema upisu u sudski registar iznosi 13.370.000 KM.

Rješenjem Osnovnog suda u Bijeljini od 02.07.2008. godine, broj registarskog uložka registarskog suda: 1-1515, oznaka i broj upisnika suda: 080-Reg-08-000 445, izvršen je upis osnovnog kapitala pretvaranjem neraspoređene dobiti iz 2007 godine u osnovni kapital u iznosu od 1.549.300 KM, tako da ukupni kapital, prema upisu u sudski registar iznosi 14.919.300 KM.

Rješenjem o registraciji Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj : 059-0-Reg-12-000775 od 02.11.2012. godine izvršen je upis smanjenja osnovnog kapitala Društva tako da osnovni kapital Društva iznosi 13.361.200,00 KM, na osnovu rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj : 01-UP-031-2168/12 od 24.09.2012. godine. Centralni regostar hartija od vrijednosti donio je Rješenje o smanjenju broja hartija od vrijednosti broj: 03-696/12 od 15.10.2012. godine . Smanjenje osnovnog kapitala za iznos od 1.558.100,00 KM izvršeno je na bazi Odluke Skupštine

akcionara broj: 8986/B od 23.08.2012. godine radi pokrića preostalog nepokrivenog gubitka u iznosu od 1.558.079,03 KM i formiranja zakonskih rezervi u iznosu od 20,97 KM.

Skupština akcionara, na sjednici održanoj 19.10.2015. godine donijela je Odluku o pokriću gubitka iskazanog na dan 31.12.2014. godine broj 9416-B/15-4 u iznosu od 12.190.563,00 KM na sledeći način:

- Iznos gubitka u iznosu od 239.142,00 na teret zakonskih rezervi,
- Iznos gubitka u iznosu od 493,00 KM na teret neraspoređene dobiti i
- Iznos gubitka u iznosu od 11.950.928,00 KM na teret osnovnog kapitala Društva.

Ovom Odlukom, osnovni kapital Društva, u iznosu od 13.361.200,00 KM, smanjuje se tako što se **povlače i poništavaju akcije predhodnih emisija.**

Kapital se smanjuje za iznos od 12.079.200,00 KM i to:

- 1) 11.950.928,00 KM – za pokriće akumuliranog gubitka zaključno sa 31.12.2014. god. i
- 2) 128.272,00 KM – za izdvajanje u zakonske rezerve.

Nakon smanjenja i izdvajanja u zakonske rezerve osnovni kapital Društva iznosi 1.282.000,00 KM, koji će sedmom (VII) emisijom po osnovu smanjenja kapitala biti podjeljen na 12.820 redovnih akcija, klase "A", nominalne vrijednosti 100,00 KM po jednoj akciji.

Skupština akcionara, na sjednici održanoj 19.10.2015. godine donijela je Odluku o povećanju kapitala broj 9416-B/15-6. Nakon smanjenja kapitala, po osnovu sedme emisije, osnovni kapital Društva, se po osnovu osme emisije akcija povećava za iznos 3.800.000,00 KM, te nakon povećanja iznosi 5.082.000,00 KM i sastoji se od 50.820 redovnih (običnih) akcija klase "A" nominalne vrijednosti 100,00 KM po jednoj akciji.

U toku 2015. godine je izvršena dokapitalizacija putem osme emisije akcija i emitovano je 38.000 redovnih akcija javnom ponudom klase "A" nominalne vrijednosti 100 KM, što ukupno iznosi 3.800.000,00 KM. Za ove akcije Društvo je dana 28.12.2015. godine dobilo Rješenje od Komisije HOV broj 01-03-RE-683-14/15.

Rješenjem Osnovnog suda u Bijeljini od 30.12.2015. godine, broj: 059-0-Reg-15-00 1012, istovremeno je izvršen upis smanjena i upis povećanja osnovnog kapitala osmom emisijom akcija javnom ponudom, tako da ukupni kapital, prema upisu u sudski registar iznosi 5.082.000,00 KM.

«Bobar osiguranje» je uskladilo svoje poslovanje, donošenjem svih propisanih opštih akata poslovne politike, na osnovu odredbi Zakona o društvima za osiguranje („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 17/05), kao i obezbeđenjem akcionarskog kapitala koji je propisan u članu 49 ustog Zakona, kao i druge propisane uslove, što je utvrdila Agencija za osiguranje Republike Srpske Rješenjem broj 05-115-4/07 od 12.12.2007 godine.

Matični broj društva je: 1778935

JIB društva je: 4400423690006

IB društva je :40423690006

Po Rešenju Osnovnog suda u Bijeljini broj Fi 915/01 društvo je registrovano za sledeće vrste osiguranja:

66030 – Ostala osiguranja

67200 – Pomoćne aktivnosti za osiguranje i penzijske fondove

Na osnovu Rješenja Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj 059-Reg-11-000 537 od 01.11.2011. godine izvršeno je organizovanje i usklađivanje opštih akata Društva, shodno odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS, br. 127/08) i usklađivanje djelatnosti Društva, shodno odredbama Zakona o klasifikaciji djelatnosti i registraciji poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj (Sl. gl. RS, br. 71/10) i Uredbe o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske (Sl. gl. RS, br. 119/10).

U registar su upisane sledeće djelatnosti Društva:

65.12 – Ostala osiguranja,

66.21 – Procjena rizika i štete,

66.22 – Djelatnost zastupnika i posrednika u osiguranju,

66.29 – Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzionim fondovima.

Bobar osiguranje a.d. Bijeljina obavlja djelatnost preko poslovnih jedinica/ filijala koje nemaju status pravnih lica. Društvo je organizovano u osam filijala i to : filijala Bijeljina, filijala Brčko, filijala Prijedor, filijala Banja Luka, filijala Doboje, filijala Zvornik, filijala Pale, filijala Trebinje i filijala Sarajevo.

U posmatranom periodu Direktor Društva bio je Janjičić Veroljub do februara 2015 a od 02.02.2015 godine funkciju Vd direktora Društva vršila je Stoja Ristić, upisana u sudski registar br. 059-0-Reg-15-000 092.

## **2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD**

### **2.1.Osnove za sastavljanje finansijskih izvještaja**

Finansijski izvještaji Društva su pripremljeni u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske.

Na osnovu odredbi Zakona o računovodstvu Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", broj 94/15) sva pravna lica sa sjedištem u Republici srpskoj su obavezna da u potpunosti primjenjuju Međunarodne računovodstvene standarde(MRS), odnosno Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (MSFI), Međunarodne standarde revizije (MSR), Kodseks etike za profesionalne računovođe i prateća uputstva, objkashnjenja i smjernice koje donosi Međunarodna federacija računovođa (IFAC).

Finansijski izvještaji Društva su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrascfinansijskih izvještaja za društva za osiguranje ("Službeni glasnik RS", broj 97/09), i Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za društva za osiguranje ("Službeni glasnik RS", broj 90/09).

Finansijski izvještaji su sastavljeni po osnovu načela stalnosti poslovanja, što predpostavlja da postojeće stanje privrede Republike Srpske i buduće mjere ekonomske politike neće negativno uticati na finansijsko stanje i poslovne rezultate Društva u značajnoj mjeri.

Iznosi u finansijskim izvještajima su izraženi u Konvertibilnim markama (KM). Konvertibilna marka predstavlja zvaničnu izvještajnu valutu u Republici Srpskoj.

## 2.2. Usporedni podaci

Usporedni finansijski izvještaji Društva obuhvataju bilans stanja na dan 31.12.2014. godine, odnosno bilans uspjeha i bilans tokova gotovine za period 01.01.-31.12.2014. godine.

## 2.3. Korištenje procjenjivanja

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva korištenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda.

# 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

## 3.1. Prihod od premije ostalih osiguranja

Prihod od premije osiguranja predstavljaju fakturisane iznose premije u tekućem obračunskom periodu, uvećane za prenosne premije na početku godine i umanjene za prenosne premije obračunate na kraju obračunskog perioda. Prihodi od premije osiguranja se unose u ukupan prihod u skladu sa rokovima i periodima pokrivanja rizika iz odgovarajućih ugovora o osiguranju.

Prenosna premija se izračunava da bi se obezbjedilo da bi se obuhvatili dijelovi fakturiranih premija koje se odnose na prihode narednih obračunskih perioda. Prenosna premija obračunava se metodom "pro rata temporis" na fakturisanu ukupnu premiju osiguranja.

## 3.2. Prihod po osnovu kamata

Prihod po osnovu kamata odnose se na obračunate kamate na date kredite i na sredstva deponovana u banci za pokriće 50% garantnog fonda i tehničkih rezervi.

## 3.3. Rezervisanje sredstava za nastale prijavljene, a nelikvidirane štete

Rezervisane štete predstavljaju ukupan iznos obaveze koje su, prema razboritoj procjeni napravljenoj na osnovu objektivnih faktora, potrebno da se izvrši plaćanje šteta ostvarenih na dan bilansiranja.

Rezervisanja sredstava za nastale prijavljene, a nelikvidirane štete vrše se na osnovu procjene iznosa svake pojedinačne štete osim za štete za koje, na osnovu raspoložive dokumentacije, nije moguće izvršiti takvu procjenu, a za koje se rezervacija utvrđuje na osnovu prosječno likvidirane štete u odnosnoj vrsti osiguranja.

Štete u sporu rezervišu se u iznosu za koji se očekuje da bi mogao biti utvrđen od strane suda.

Rezervisanja za indirektno troškove obrade šteta iznosi 0.5% od zbira rezervi za prijavljene štete i rezerve za nastale neprijavljene štete .

### **3.4. Rezervisanja za nastale neprijavljene štete**

Rezervisanje sredstava za nastale a neprijavljene štete radi se primjenom metode triangulacije razvoja šteta, tj. Chain Ladder metodom. Ova metoda se koristi za obračun rezervacije sredstava za nastale neprijavljene štete na kraju poslovne godine, dok na kraju obračunskog perioda kraćeg od godinu dana ovaj iznos ne može biti manji od iznosa rezervi za nastale neprijavljene štete koji je utvrđen na kraju prethodne godine.

### **3.5. Troškovi tekućeg održavanja i opravki**

Troškovi tekućeg održavanja i opravki osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja iskazani su u bilansu uspjeha u stvarno nastalom iznosu.

### **3.6. Preračunavanje deviznih iznosa**

Poslovne promjene nastale u stranoj valuti su preračunate u Konvertibilne marke po zvaničnom kursu koji je važio na dan poslovne promjene.

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u Konvertibilne marke po zvaničnom kursu koji je važio na dan bilansiranja.

Neto pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovne transakcije u stranoj valuti i prilikom preračunavanja pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist ili na teret bilansa uspjeha.

### **3.7. Nekretnine, postrojenja i oprema**

Pod nekretninama, postrojenjima i opremom smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine.

Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme u toku godine evidentiraju se po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača uvećanoj za sve troškove nastale po osnovu dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti.

Dobitak koji nastane prilikom rashodovanja i prodaje osnovnog sredstva iskazuje se neposredno kao vanredni prihod u okviru ostalih prihoda. Gubitak nastao prilikom rashodovanja i prodaje osnovnih sredstava iskazuje se neposredno kao vanredni rashod u okviru ostalih rashoda.

### 3.8. Amortizacija

Amortizacija osnovnih sredstava obračunava se po stopama, koje su određene tako da se 100 podijeli sa brojem godina korisnog vijeka trajanja sredstva . Amortizacija se obračunava na osnovicu koju čini nabavna vrijednost na početku godine kao i na nabavnu vrijednost osnovnih sredstava stavljenih u upotrebu u toku godine. Osnovna sredstva se amortizuju u jednakim godišnjim iznosima u toku predviđenog korisnog vijeka trajanja.

Jednom otpisana osnovna sredstva ne mogu se ponovo otpisivati.

Procjenjeni korisni vijek upotrebe pojedinih grupa osnovnih sredstava koji je služio kao osnova za obračun amortizacije i primjenjene stope za izvještajni period su sledeće:

<i>Glavne grupe osnovnih sredstav</i>	<i>Korisni vijek (godina)</i>	<i>Stopa (%)</i>
Građevinski objekti	25-77	1.30%-4.00%
Kancelarijski namještaj	8-10	10.00%-12.50%
Automobili	6	15.50%
Kompjuteri i kompjuterska oprema	4	25.00%
Ostala oprema	6	16.60%

### 3.9. Investicione nekretnine

Nekretnine (zemljište i/ili građevinski objekti) koji se ne koriste za potrebe redovnog polsovanja i obavljanje djelatnosti, već se drže radi ostvarivanja prihoda od izdavanja ili radi uvećanja vrijednosti nekretnina, klasifikuju se kao investicione nekretnine, u skladu sa MRS 40-Investicione nekretnine.

Investicione nekretnine početno se priznaju po nabavnoj vrijednosti koja se satoji od nabavne cijene uvećane za sve zavisne troškove nabavke, a umanjene za bilo kakve trgovinske popuste i rabate.

Nakon početnog priznavanja, investicione nekretnine se vrednuju po metodi fer vrijednosti i ne podliježu obavezi obračunavanja amortizacije, kao ni utvrđivanja eventualnog obezvrjeđenja.

Fer vrijednost investicionih nekretnina je njihova tržišna vrijednost koja se utvrđuje putem procjene kvalifikovanih procijenitelja, na osnovu cijena sa aktivnog tržišta.

Dobici ili gubici nastali zbog promjene fer vrijednosti investicionih nekretnina priznaju se kao prihod, odnosno rashod perioda u kojem su nastali.

Naknadni troškovi vezani sa investicionim nekretninama, računovodstveno se obuhvataju na način utvrđen za nekretnine, postrojenja i opremu.

### 3.10. Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju

Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju prvobitno se iskazuju po nabavnoj vrijednosti, a na dan bilansa stanja po tržišnoj vrijednosti. Promjena tržišne vrijednosti ovih hartija od vrijednosti su priznaju direktno u kapital kroz bilans stanja u korist nerealizovanog dobitaka po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju odnosno na teret nerealizovanog gubitka po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju .

### 3.11. Obezvrjeđenje vrijednosti imovine

Na dan bilansa stanja, rukovodstvo Društva analizira vrijednost osnovnih sredstava prikazanih u finansijskim izvještajima. Ukoliko postoji indicija da za neko osnovno sredstvo postoji obezvrjeđenje, nadoknadivi iznos te imovine se procjenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvrjeđenja. Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procijenjen kao niži od vrijednosti iskazane u finansijskim izvještajima, vrijednost sredstva iskazanog u finansijskim izvještajima se smanjuje do iznosa nadoknadive vrijednosti.

Obezvrjeđenje se priznaje kao trošak tekućeg perioda i evidentira u okviru ostalih poslovnih rashoda, ukoliko sredstvo nije prikazano u finansijskim izvještajima po revalorizovanoj vrijednosti, kada se obezvrjeđenje tretira kao smanjenje revalorizacione rezerve do revalorizovanog iznosa.

Ako se kasnije poništi obezvrjeđenje, vrijednost sredstva prikazanog u finansijskim izvještajima se povećava do promijenjene procjene nadoknadivog iznosa, ali tako da povećana vrijednost prikazana u finansijskim izvještajima ne prelazi iznos koji bi bio prikazan da u proteklim godinama nije računalo obezvrjeđenje. Poništenje obezvrjeđenja se računa kao prihod tekućeg perioda, ukoliko sredstvo nije prikazano u finansijskim izvještajima po revalorizovanoj vrijednosti, kada se poništenje obezvrjeđenja tretira kao povećanje revalorizacione rezerve.

### 3.12. Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni finansijski plasmani se iskazuju po nominalnoj vrijednosti na dan ulaganja.

### 3.13. Potraživanja za premije

Potraživanja za premije obuhvataju potraživanja za premije i učešće u naknadama šteta u zemlji i inostranstvu.

Ukoliko postoji vjerovatnoća da Društvo neće biti u stanju da naplati sve dospjele iznose prema ugovorenim uslovima, rukovodstvo procjenjuje iznos ispravke vrijednosti kojim se potraživanje svodi na realnu vrijednost terećenjem ostalih rashoda.

Indirektan otpis potraživanja za premije vrši se na osnovu razvrstavanja potraživanja u sledeće kategorije:

Kategorija potraživanja	Starost potraživanja u danima	% otpisa
Prva kategorija	do 90	5,00
Druga kategorija	91-180	25,00
Treća kategorija	181-270	55,00
Četvrta kategorija	preko 270	100,00

### 3.14. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovinski ekvivalenti i gotovina uključuju gotovinu u blagajni i na računima kod komercijalnih banaka.

### 3.15. Izdvojena sredstva za preventivu

Izdvojena sredstva za preventivu obrazuju se u visini od 1% iz bruto premije svih vrsta osiguranja izuzev obaveznog osiguranja od odgovornosti za motorna vozila. Izdvojena sredstva za preventivu se mogu koristiti za potrebe preventive u skladu sa internim aktom Društva.



### **3.16. Porezi i doprinosi**

#### **Porez na dobit**

Porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit ("Službeni glasnik RS" broj 91/06), a koji se primjenjuje od 01. januara 2007. godine. Porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava primjenom propisane stope od 10% na osnovicu utvrđenu poreskim bilansom, koja predstavlja iznos dobiti prije oporezivanja korigovanu za usklađivanje prihoda i rashoda, a u skladu sa poreskim propisima Republike Srpske.

Poreskim propisima Republike Srpske ne predviđa se mogućnost da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povrat poreza plaćenog u prethodnim periodima, ali se omogućava da gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu koristiti za umanjene poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

#### **Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata**

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata predstavljaju plaćanja prema važećim republičkim i opštinskim propisima radi finansiranja raznih komunalnih i republičkih potreba. Ovi porezi i doprinosi uključeni su u ukviru rashoda poreza i doprinosa.

#### **Porez na dodatu vrijednost**

Zakonom o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH" broj 9/05 i 35/05) uvedena je obaveza i regulisan je sistem obračuna i plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV) na teritoriji BiH, počev od 01. januara 2006. godine, čime je zamjenjen dotadašnji sistem oporezivanja porezom na promet proizvoda i usluga. Članom 25. navedenog Zakona usluge osiguranja i reosiguranja su oslobođene plaćanja poreza na dodatu vrijednost.

Društvo je od 01.06.2010. godine u sistemu PDV\_a za dio prihoda koji je oporeziv porezom na dodatu vrijednost.

### **3.17. Beneficije za zaposlene**

U skladu sa propisima Republike Srpske, Društvo je obavezno da uplaćuje doprinose raznim državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze uključuju doprinose na teret poslodavca u iznosima koji se obračunavaju primjenom zakonom propisanih stopa. Društvo ima zakonsku obavezu da izvrši obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov račun izvrši prenos obustavljenog iznosa u korist odgovarajućeg državnog fonda. Doprinosi se knjiže na teret rashoda u periodu na koji se odnose.

U skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom Društvo je obavezno da isplati otpremnine radnicima koji su zaključili ugovor o radu na neodređeno vrijeme, prilikom odlaska u penziju u visini tri prosječne plate radnika.

## I. NAPOMENE UZ BILANS STANJA

### 1.1. Nematerijalna ulaganja

Promjene na ostalim nematerijalnim ulaganjima

	Nematerijalna ulaganja
<b>Nabavna vrednost</b>	
Stanje, 1. januara 2015. godine	1.639.548,00
Direktna povećanja u toku god.	
Prenos na invest. nekretnine	
Rashodovanje i prodaja	
Stanje, 31. decembar 2015. god	1.639.548,00
<b>Ispravka vrednosti</b>	
Stanje, 1. januara 2015. godine	1.601.548,00
Amortizacija	22.000,00
Prenos na investic. nekretnine	
Rashodovanje i prodaja	
Stanje, 31. decembar 2015. god	1.623.548,00
<b>Sadašnja vrijednost</b>	
Stanje, 31. decembar 2015. god	16.000,00
- 1. januara 2015. godine	38.000,00

Amortizacija je obračunata po proporcionalnoj metodi a stope amortizacije su od 10% do 20% zavisno od roka na koji je potpisan ugovor o pravu prisustva na tehničkom pregledu.

## 1.2. Nekretnine i oprema

	Zemljište	Gradevinski objekti	Oprema	Investicije u toku	Invest. nekretnine	Ukupno
<b>Nabavna vrednost</b>						
Stanje, 1. januara 2015. godine	866.710,00	956.652,09	3.792.892,22	405.748,81	2.838.675,40	8.860.678,52
Direktna povećanja u toku god.			20.302,91			20.302,91
Prenos na nekretnine						
Procjena vrijednosti nekretnina						
Rashodovanje i prodaja		243.777,00	913.385,63		593.695,40	1.750.858,03
Stanje, 31. decembra 2015. god	866.710,00	712.875,09	2.899.809,50	405.748,81	2.244.980,00	7.130.123,40
Ispravka vrednosti						
Stanje, 1. januara 2015. godine		18.903,10	2.926.608,77			2.945.511,87
Amortizacija		11.655,86	227.966,01			239.621,87
Prenos na nekretnine						
Procjena vrijednosti nekretnina			63.501,10			63.501,10
Rashodovanje i prodaja		1.320,45	852.619,19			853.939,64
Stanje, 31. Decembra 2015. god		29.238,51	2.365.456,69			2.394.695,20
<b>Sadašnja vrijednost</b>						
Stanje, 31. decembra 2015. god	866.710,00	683.636,58	534.352,81	405.748,81	2.244.980,00	4.735.428,20
- 1. januara 2015. godine	866.710,00	937.748,99	866.283,45	405.748,81	2.838.675,40	5.915.166,65

### 1.3.Dugoročni finansijski plasmani

<b>Dugoročni finansijski plasmani</b>	31.12.2015	31.12.2014
Dugoročni depoziti	6.510.211,00	6.500.000,00
Dugoročni plasmani povezanim pravnim licima	546.452,00	546.452,00
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	1.122.178,00	1.976.805,00
Dugoročni krediti u zemlji	654.043,00	654.043,00
Obveznice u domaćoj valuti	3.576.632,00	
Ostali dugoročni finansijski plasmani	576.950,00	554.990,00
Ispravka vrijednosti plasmana datih povezanim pravnim licima	(546.452,00)	(546.452,00)
Ispravka vrijednosti dugoročnih depozita	(4.000.000,00)	(4.000.000)
<b>UKUPNO</b>	<b>8.440.014,00</b>	<b>5.685.838,00</b>

Društvo je kupilo i obveznice izmirenje ratne štete i stare devizne štednje, što ukupno na dan 31.12.2015. godine iznosi 3.576.632,00 KM

#### Dugoročni depoziti

<b>Dugoročni depoziti</b>	31.12.2015	31.12.2014
Bobar banka ad Bijeljina		4.000.000,00
Komercijalna banka ad Banja Luka	2.000.000,00	
Nova banka ad Banja Luka		
Bor banka Sarajevo		
Sberbank Banja Luka	500.000,00	2.500.000,00
Ispravka vrijednosti dugoročnih depozita		(4.000.000,00)
<b>UKUPNO</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>

#### Ostali dugoročni finansijski plasmani

<b>Ostali dugoročni finansijski plasmani</b>	31.12.2015	31.12.2014
Rezervni fond Biroa ZK Sarajevo	355.605,00	355.605,00
Fond za naknadu šteta Biroa ZK Sarajevo	221.344,00	199.385,00
<b>UKUPNO</b>	<b>576.950,00</b>	<b>554.990,00</b>

#### 1.4.Zalihe, stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namjenjena prodaji

	31.12.2015	31.12.2014
Postrojenja i oprema namjenjena prodaji	42.624,00	42.624,00
Dati avansi	829.524,00	809.451,00
Ispravka vrijednosti datih avansa	(793.222,00)	(704.497,00)
	<b>78.926,00</b>	<b>147.578,00</b>

#### 1.5.Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja, učešća u naknadi šteta i ostali kupci

##### Struktura potraživanja za premiju osiguranja

	31.12.2015	31.12.2014
Potraživanje za premiju obaveznog osiguranja	86.260,00	89.905,00
Potraživanje za premiju kolektivnog osiguranja	145.209,00	232.594,00
Potraživanje za premiju kolektivnog osiguranja- nedospjele rate	33.435,00	72.582,00
Potraživanje za premiju imovinskog osiguranja	735.788,00	902.009,00
Potraživanje za premiju imovinskog osiguranja nedospjele rate	381.514,00	667.056,00
Potraživanje za premiju PZO	6.834,00	11.627,00
Potraživanje za premiju PZO-nedospjele rate		4.663,00
Potraživanje za premiju kasko osiguranja	324.805,00	471.550,00
Potraživanje za premiju kasko osiguranja nedospjele rate	84.499,00	184.328,00
- Ispravka vrijednosti potraživanja za premiju	(1.261.064,00)	(1.547.892,00)
	<b>537.280,00</b>	<b>1.088.422,00</b>

Ispravka potraživanja izvršena je za dospjelu premiju osiguranja indirektnom metodom.

##### Potraživanja po osnovu učešća u naknadi šteta

	Stanje na dan	
	31.12.2015	31.12.2014
Potraživanja za učešće u naknadi šteta	834,00	0,00

## Ostali kupci i ostala potraživanja

	31.12.2015	31.12.2014
Sumnjiva i sporna potraživanja	366.050,00	377.361,00
- Ispravka vrijednosti potraživanja za premiju	(366.050,00)	(377.361,00)
	0,00	0,00

## 1.6. Potraživanja iz specifičnih poslova

	31.12.2015	31.12.2014
Potraživanja po osnovu prava na regres	620.151,00	612.620,00
Potraživanja po osnovu regresa – nedospjelo	4.451.059,00	-
Ostala potraživanja iz specifičnih poslova	5.994.781,00	5.406.629,00
-Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja	(5.873.778,00)	(5.778.363,00)
	<b>5.192.213,00</b>	<b>240.886,00</b>

*U iznosu ostalih potraživanja uključena su regresna potraživanja od povezanih lica nastala isplatom povjeriocu Bor banci dd Sarajevo po osnovu jemstva po dugoročnim kreditima u iznosu od 4.643.867,92 KM. Navedena potraživanja su saglasno Pravilnikom o načinu procjenjivanja bilansnih i vanbilansnih pozicija društva za osiguranje (Sl. Glasnik 10/09 i 91/14) ispravljena (vidi napomenu 2.7)*

*Na dan 31.12.2015. godine povezana lica Bobar autosemberija doo Bijeljina i Bobar Group doo Bijeljina tuženi su za ukupan iznos 4.643.867,92 KM uvećan za 630.000,00 KM koje je Društvo uplatilo na dan 31.12.2015. godine Bor Banci, što ukupno iznosi 5.273.867,92 KM. Za tuženoga Bobar autosemberiju doo Bijeljina Društvo je već dobilo presudu, 25.01.2016. godine broj 59 O Ps 029183 16 Ps, radi isplate novčenog potraživanja v.s.p. 2.110.475,94 KM, sa zakonskom zateznom kamatom do konačne isplate. Presuda po tužbi Bobar Group doo Bijeljina se očekuje.*

*Na osnovu saglasnosti povjerioca Bor banke dd Sarajevo broj 1-116/15 od 13.01.2015. godine kao založnog povjerioca I reda dozvoljen je upis založnog prava nižeg reda na nekretninama koje služe za obezbjeđenje dugoročnih kredita, čime su potraživanja po osnovu regresnog potraživanja obezbjeđena. Upis založnog prava na nekretninama Bobar autosemberija doo Bijeljina i Bobar Group doo Bijeljina je upisan u zemljoknjižnu evidenciju sa danom 31.12.2015. godine, čime su stvoreni uslovi da se Društvo u izvršnom postupku po regresnim potraživanjima naplati.*

*Potraživanja po osnovu regresa – nedospjelo su potraživanja od povezanih lica nastala preuzimanjem duga po osnovu jemstva po dugoročnim kreditima u iznosu od 4.451.059,00 KM. (napomena 1.12)*

### 1.7. Kratkoročni finansijski plasmani

<b>Kratkoročni finansijski plasmani</b>	31.12.2015	31.12.2014
Kratkoročni krediti u zemlji		
Dio dugoročnih kredita koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	791.723,00	772.935,00
Ostali kratkoročni finansijski plasmani	212.523,00	705,00
-Ispravka vrijednosti dugoročnih kredita koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	<b>(1.004.246,00)</b>	<b>(571.533,00)</b>
	<b>0,00</b>	<b>202.107,00</b>

### 1.8. Gotovinski ekvivalent i gotovina

<b>Gotovinski ekvivalent i gotovina</b>	31.12.2015	31.12.2014
Žiro račun	194.561,63	23.331,81
Devizni račun	736,00	162,76
Blagajna	257,57	220,90
Blokirana sredstva na žiro računu u Bobar banci	57.565,22	57.565,22
<b>UKUPNO</b>	<b>253.120,42</b>	<b>81.279,69</b>

### 1.9. Aktivna vremenska razgraničenja

	31.12.2015	31.12.2014
Razgraničeni troškovi plata preuzimača rizika	447.424,00	548.914,00
Prenosna premija koja pada na teret reosiguravača	226.348,00	362.068,00
Rezervisane štete koja pada na teret reosiguravača		
Razgraničeni troškovi provizija	27.789,00	52.687,00
Uslužno obračunate štete		
Unaprijed plaćeni troškovi provizije	2.582,00	2.582,00
<b>UKUPNO</b>	<b>704.143,00</b>	<b>966.251,00</b>

## 1.10. Kapital

Rješenjem Osnovnog suda u Bijeljini od 02.07.2008. godine, broj registarskog uložka registarskog suda: 1-1515, oznaka i broj upisnika suda: 080-Reg-08-000 445, izvršen je upis osnovnog kapitala pretvaranjem neraspoređene dobiti iz 2007 godine u osnovni kapital u iznosu od 1.549.300 KM, tako da ukupni kapital, prema upisu u sudski registar iznosi 14.919.300 KM .

Rješenjem Osnovnog suda u Bijeljini broj:080-0 Reg-09-000 084 od 07.11.2008 godine izvršen je upis usaglašavanja poslovanja i donošenje opštih akata Akcionarskog društva za osiguranje«Bobar osiguranje» p.o. Bijeljina u skladu sa odredbama Zakona o društvima za osiguranje (Sl. Gl. RS br.17/05) shodno rješenju Agencije za osiguranje Republike Srpske broj 05-115-4/07 od 12.12.2007. godine. Istim rješenjem je izvršen upis promjene podataka (denominacija akcije) Akcionarskog društva za osiguranje«Bobar osiguranje» p.o. Bijeljina, shodno rješenju Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj. 01-UP-031-5649/07 od 31.12.2007 godine.

Skupština akcionara, na sjednici održanoj 19.10.2015. godine donijela je Odluku o pokriću gubitka iskazanog na dan 31.12.2014. godine broj 9416-B/15-4 u iznosu od 12.190.563,00 KM na sledeći način:

- Iznos gubitka u iznosu od 239.142,00 na teret zakonskih rezervi,
- Iznos gubitka u iznosu od 493,00 KM na teret neraspoređene dobiti i
- Iznos gubitka u iznosu od 11.950.928,00 KM na teret osnovnog kapitala Društva.

Ovom Odlukom, osnovni kapital Društva, u iznosu od 13.361.200,00 KM, smanjuje se tako što se **povlače i poništavaju akcije predhodnih emisija.**

Kapital se smanjuje za iznos od 12.079.200,00 KM i to:

- 3) 11.950.928,00 KM – za pokriće akumuliranog gubitka zaključno sa 31.12.2014. god. i
- 4) 128.272,00 KM – za izdvajanje u zakonske rezerve.

Nakon smanjenja i izdvajanja u zakonske rezerve osnovni kapital Društva iznosi 1.282.000,00 KM, koji će sedmom (VII) emisijom po osnovu smanjenja kapitala biti podjeljen na 12.820 redovnih akcija, klase “A”, nominalne vrijednosti 100,00 KM po jednoj akciji.

Skupština akcionara, na sjednici održanoj 19.10.2015. godine donijela je Odluku o povećanju kapitala broj 9416-B/15-6. Nakon smanjenja kapitala, po osnovu sedme emisije, osnovni kapital Društva, se po osnovu osme emisije akcija povećava za iznos 3.800.000,00 KM, te nakon povećanja iznosi 5.082.000,00 KM i sastoji se od 50.820 redovnih (običnih) akcija klase “A” nominalne vrijednosti 100,00 KM po jednoj akciji.

U toku 2015. godine je izvršena dokapitalizacija putem osme emisije akcija i emitovano je 38.000 redovnih akcija javnom ponudom klase “A” nominalne vrijednosti 100 KM, što ukupno iznosi 3.800.000,00 KM. Za ove akcije Društvo je dana 28.12.2015. godine dobilo Rješenje od Komisije HOV broj 01-03-RE-683-14/15.

Rješenjem Osnovnog suda u Bijeljini od 30.12.2015. godine, broj: 059-0-Reg-15-00 1012, istovremeno je izvršen upis smanjena i upis povećanja osnovnog kapitala osmom emisijom akcija javnom ponudom, tako da ukupni kapital, prema upisu u sudski registar iznosi 5.082.000,00 KM.

	31.12.2015	31.12.2014
Akcjski kapital- obične akcije	<b>5.082.000,00</b>	<b>13.361.200,00</b>



Struktura vlasništva na dan 31.12.2014. godine

<b>Akcionar</b>	<b>Broj akcija</b>	<b>Iznos KM</b>	<b>% učešća u kapitalu</b>
Bobar group doo Bijeljina	89090	8.909.000,00	66,678143
Raiffeisen bank dd Sarajevo- kastodi	30523	3.052.300,00	22,844505
Holding Drinatrans ad Zvornik	6300	630.000,00	4,715145
Nova banka ad Banja Luka - kastodi	5162	516.200,00	3,863425
Univerzal ad Bijeljina	2282	228.200,00	1,707930
Bobar Gavriilo Bijeljia	255	25.500,00	0,190851
<b>Svega</b>	<b>133.612</b>	<b>13.361.200,00</b>	<b>100,000000</b>

Struktura vlasništva na dan 31.12.2015. godine iskazana u poslovnim knjigama je sledeća:

<b>Akcionar</b>	<b>Broj akcija</b>	<b>Iznos KM</b>	<b>% učešća u kapitalu</b>
Bobar group doo Bijeljina	<b>8.548</b>	<b>854.800,00</b>	16,820150
Zif BLB-PROFIT ad Banja Luka	<b>8.000</b>	<b>800.000,00</b>	15,741834
Dionis comerc doo Banja Luka	<b>5.000</b>	<b>500.000,00</b>	9,838646
Galić Dragan Banja Luka	<b>5.000</b>	<b>500.000,00</b>	9,838646
Gas – petrol doo Mrkonjić Grad	<b>5.000</b>	<b>500.000,00</b>	9,838646
Golubić doo Kotor Varoš	<b>5.000</b>	<b>500.000,00</b>	9,838646
Mg Mind doo Mrkonjić Grad	<b>5.000</b>	<b>500.000,00</b>	9,838646
Podrašćanin Zoran Banja Luka	<b>5.000</b>	<b>500.000,00</b>	9,838646
Raiffeisen bank dd Sarajevo- kastodi	<b>2.913</b>	<b>291.300,00</b>	5,731995
Holding Drinatrans ad Zvornik	<b>604</b>	<b>60.400,00</b>	1,188508
Nova banka ad Banja Luka - kastodi	<b>495</b>	<b>49.500,00</b>	0,974026
Univerzal ad Bijeljina	<b>219</b>	<b>21.900,00</b>	0,430933
Bobar Gavriilo Bijeljia	<b>24</b>	<b>2.400,00</b>	0,047226
Balkan Investment o. fund Cam.Isl	<b>17</b>	<b>1.700,00</b>	0,033451
<b>Svega</b>	<b>50.820</b>	<b>5.082.000,00</b>	<b>100,000000</b>

Navedena struktura akcionara je u Centralnom registru, zbog tehničkih razloga, izmjenjena 19.01.2016. godine, te se knjiga akcionara i poslovne knjige Društva na taj dan slažu.

Struktura vlasništva na dan 31.12.2015. godine na osnovu knjige akcionara je sledeća:

<b>Akcionari</b>	<b>Učešće u %</b>	<b>% učešća sa pravom glasa</b>
Bobar group doo Bijeljina	66,678143	66,678143
Raiffeisen bank dd Sarajevo- kastodi	22,721013	22,721013
Holding Drinatrans ad Zvornik	4,715145	4,715145
Nova banka ad Banja Luka – kastodi	3,863425	3,863425
Univerzal ad Bijeljina	1,707930	1,707930
Bobar Gavriilo Bijeljina	0,190851	0,190851
Balkan Investment o. fund Cam.Isl.	0,123492	0,123492
<b>Svega</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>

Nominalna vrijednost jedne akcije sa stanjem na dan 31.12.2015. godine iznosi 100,00 konvertibilnih maraka.

### 1.11. Dugoročna rezervisanja

Rezervisanja za izravnjanje rizika formiraju se za sve vrste neživotnih osiguranja i predstavljaju dugoročno rezervisanje. Ove rezerve se ne formiraju za štete koje su nastale, već se njima nivelišu buduća odstupanja od prosječnog rezultata. Rezerve za izravnjanje rizika ne predstavljaju jasnu obavezu iz ugovora o osiguranju i nisu predviđene po MSFI-4.

Primjena MRS 19 vezana je za četiri kategorije primanja( kratkoročna primanja, primanja po prestanku zaposlenja, ostala dugoročna primanja i otpremnine).

U "Bobar osiguranju" a.d Bijeljina dugoročna primanja zaposlenih vezana su za otpremnine kada se radni odnos završi. Prema MRS 19 ove isplate ne terete troškove perioda u kome su izvršene isplate zaposlenim već je potrebno da se stečeno pravo na te isplate ukalkulišu tokom zaposlenja, tj. od datuma zaposlenja do datuma do kada se vrši isplata po osnovu stečenog prava.

	31.12.2015	31.12.2014
Rezervisanja za izravnjanje rizika	-	-
Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	40.663,00	42.056,00
UKUPNO	40.663,00	42.056,00

### 1.12. Dugoročne obaveze

	31.12.2015	31.12.2014
Dugoročni krediti	4.451.059,00	-
UKUPNO	4.451.059,00	-

Dugoročne obaveze iznose 4.451.059,00 KM odnose se na dugoročni kredit tj. obaveze prema Bor Banci po Ugovoru o preuzimanju duga zaključen 30.12.2015. godine, po osnovu Ugovora broj PR-100100229 od 26.12.2013, (dato jemstvo za Bobar autosemberija doo Bijeljina) i Ugovoru o preuzimanju duga zaključen 30.12.2015. godine po osnovu Ugovora broj PR-100100228 od 26.12.2013 (dato jemstvo Bobar Group doo Bijeljina). Rok otplate kredita je 24 (dvadesetčetiri) mjeseca i kamatnom stopom 4%. Obezbjedenje po navedenom kreditu je nekretnina koja nije u vlasništvu Društva.

### 1.13. Kratkoročne obaveze

Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa

	Stanje na dan			
	31.12.2015		31.12.2014	
	Broj	Iznos	Broj	Iznos
Obaveze za kasko osiguranje	10	13.579,00	2	1.554,00
Obaveze za kolektivno osiguranje	10	20.490,00		
Obaveze za štete od odgovornosti za motorna vozila u zemlji	34	52.596,00	6	7.768,00
Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila				
Obaveza po osnovu šteta ostalih imov. osig.				
Obaveze za štete od odgovornosti za motorna vozila u inostranstvu				
Obaveze za štete u inostranstvu obaveznih osiguranja			1	2.893,00
Obaveze za zdravstveno osiguranje	6	978,00		
<b>UKUPNO</b>	<b>60</b>	<b>87.643,00</b>	<b>9</b>	<b>12.215,00</b>

Obaveze za premiju i specifičnih obaveze

	Stanje na dan	
	31.12.2015	31.12.2014
Biro zelene karte BiH	27.852,00	50.522,00
Dunav RE Beograd		8.067,00
Bosna RE Sarajevo	47.249,00	40.326,00
Croatia osiguranje ad Ljubuški	318,00	318,00
Biro zelene karte BiH – fond za naknadu šteta	0,00	1.687,00
<b>Ukupno</b>	<b>75.419,00</b>	<b>100.920,00</b>

Obaveze iz specifičnih odnosa tiču se obaveza proisteklih iz ugovora o reosiguranju zaključenih u 2014 i 2015. godini.

Društvo vrši reosiguranje po osnovu ostalih osiguranja da bi smanjilo finansijsku izloženost rizicima. Reosiguranje se vrši kod reosiguravajućih kuća Dunav RE Beograd i Bosna RE Sarajevo, a za reosiguranje po zelenoj karti reosiguranje vrši Biro zelene karte u BiH Sarajevo.

Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada

Obaveze po osnovu zarada	Stanje na dan	
	31.12.2015	31.12.2014
Obaveze za neto zarade	109.300,00	181.350,00
Obaveze za porez na zarade	4.761,00	32.222,00
Obaveze za doprinose na zarade	53.155,00	215.855,00
<b>Ukupno</b>	<b>167.216,00</b>	<b>429.427,00</b>

Obaveze po osnovu zarada na dan 31.12.2015. godine odnose se na neizmirene obaveze za zarade za mjesec decembar 2015 godine, i pripadajuće poreze i doprinose na zarade.

Druge obaveze iz poslovanja

	Stanje na dan	
	31.12.2015	31.12.2014
Primljeni avansi	110.161,00	93.122,00
Provizije zastupnika	10.662,00	7.401,00
Naknade po ugovoru o djelu i povremene i privremene poslove	5.497,00	12.069,00
Dobavljači- povezana lica	31.080,00	18.835,00
Dobavljači	314.769,00	240.883,00
Ostale obaveze	170.212,00	172.907,00
Obaveze za doprinos garantnom fondu	21.868,00	16.785,00
<b>Ukupno</b>	<b>664.249,00</b>	<b>562.002,00</b>

Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze

	Stanje na dan	
	31.12.2015	31.12.2014
Obaveze za poreze i doprinose i druge kratkoročne obaveze	34.630,00	114.419,00
Obaveze za porez iz rezultata	0	0,00
Obaveze za dividendu	0,00	0,00
<b>Ukupno</b>	<b>34.630,00</b>	<b>114.419,00</b>

## 1.14. Prenosna premija

### Struktura prenosne premije

Vrsta osiguranja	Premija zaključena u 2015	Prenosna premija na dan 31.12.2015
Osiguranja nezgode	367.401,99	109.138,74
Zdravstveno osiguranje	47.247,44	2.506,71
Osiguranje vozila koja se kreću po kopnu, osim šinskih vozila	511.739,64	248.469,46
Osiguranje vozila koje se kreću po šinama		
Osiguranje vazduhoplova		
Osiguranje plovila		
Osiguranje robe u prevozu	361,25	
Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila	130.435,47	78.218,80
Osiguranje ostalih šteta na imovini	231.944,48	167.274,56
Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila	8.187.846,27	4.160.748,44
Osiguranje od građanske odgovornosti za vazduhoplove	225,00	70,70
Osiguranje od opšte odgovornosti za brodove		
Osiguranje od opšte građanske odgovornosti	24.516,29	7.179,54
Osiguranje kredita		
Osiguranje garancija		
Osiguranje od različitih finansijskih gubitaka		
Osiguranje trokova pravne zaštite		
Osiguranje pomoći		
<b>Ukupno neživotna osiguranja</b>	<b>9.501.717,83</b>	<b>4.773.606,95</b>

Prenosna premija na dan 31.12.2015. godine obračunata je na zaključenu premiju u poslednjih dvanaest mjeseci od dana presjeka.

Vrsta osiguranja	Prenosna premija 31.12.2015	Prenosna premija 31.12.2014	Razlika
Osiguranja nezgode	109.138,74	327.220,71	-218.081,97
Zdravstveno osiguranje	2.506,71	11.721,29	-9.214,58
Osiguranje vozila koja se kreću po kopnu, osim šinskih vozila	248.469,46	534.497,59	-286.028,13
Osiguranje vazduhoplova, plovila	0,00	710,55	-710,55
Osiguranje robe u prevozu	0,00	108,79	-108,79
Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila	78.218,80	431.832,36	-353.613,56
Osiguranje ostalih šteta na imovini	167.274,56	447.274,87	-280.000,31
Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila	4.160.748,44	5.562.349,32	-1.401.600,88
Osiguranje od građanske odgovornosti za vazduhoplove	70,70	37,36	33,34
Osiguranje od opšte odgovornosti za brodove	0,00	2.508,51	-2.508,51
Osiguranje od odgovornosti	7.179,54	12.605,78	-5.426,24
Osiguranje kredita	0,00	15.747,15	-15.747,15
Osiguranje od različitih finansijskih gubitaka	0,00	1.471,52	-1.471,52
<b>UKUPNO</b>	<b>4.773.606,95</b>	<b>7.348.085,80</b>	<b>-2.574.478,85</b>

Za iznos od 2.574.478,85 KM umanjena je prenosna premija neživotnih osiguranja, i za taj iznos su uvećani prihodi od premije osiguranja.

Obračun prenosne premije izvršen je u skladu sa Pravilnikom o tehničkim rezervama (Sl.gl. RS 116/06)-vremensko razgraničenje premije osiguranja (pro rata temporis)

Primjenom Pravilnika o tehničkim rezervama utvrđen je iznos u visini od 4.773.606,95 KM .

Prenosna premija predata u reosiguranje iznosi 226.347,86 KM a bruto prenosna premija u samoprizržaju iznosi 4.547.259,09 KM

### 1.15. Rezervisane štete neživotnih osiguranja

Vrsta osiguranja	Broj šteta	Nastale prijavljene štete bez rentnim šteta	Rentne štete	Nastale neprijavljene štete	Rezervisanje za indirektne troškove obrade šteta	Ukupno u KM
Osiguranje od autoodgovornosti	313	1.392.823,00	224.349,31	3.397.565,25	25.073,69	5.039.811,25
Kasko osiguranje	32	82.915,00		206.857,94	1.448,86	291.221,81
Djelimični kasko						
Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila	2	20.000,00		85.070,97	525,35	105.596,33
Osiguranje ostalih šteta na imovini	3	9.600,00			48,00	9.648,00
Putničko-zdravstveno osiguranje	10	2.980,00		12.952,51	79,66	16.012,17
Osiguranje nezgode	73	73.000,00		264.780,62	1.688,90	339.469,53
<b>UKUPNO</b>	<b>433</b>	<b>1.581.318,00</b>	<b>224.349,31</b>	<b>3.967.227,30</b>	<b>28.864,47</b>	<b>5.801.759,08</b>

Promjene na rezervama za štete neživotnih osiguranja

Stanje na dan 31.12.2014	7.080.057,00
Povećanje rezervisanja u toku godine	-
Smanjenje rezervisanja u toku godine	1.278.298,00
Stanje na dan 31.12.2015	5.801.759,00

### 1.16. Druga pasivna vremenska razgraničenja

Na poziciji pasivnih vremenskih razgraničenja Društva na dan bilansiranja iskazan je iznos od 297.711,00 KM od čega 296.632,00 KM predstavlja sredstva preventive formirana u toku 2015 godine i ranije, a iznos od 1.079,00 KM predstavlja obračunati pdv.

U skladu sa Pravilniko o raspoređivanju premije osiguranja obračunat je doprinos za preventivu u iznosu od 13.178,00 KM u 2015 godini.

### 1.17. Vanbilansna aktiva i pasiva

Vanbilansna aktiva i pasiva obuhvata potencijalna potraživanja, odnosno obaveze po osnovu datih jemstava povezanim pravnim licima. Ukupna vanbilansna aktiva, odnosno pasiva iznosi 488.523,79 KM i obuhvata sledeće dato jemstvo:

<b>Red. br.</b>	<b>Povjerilac</b>	<b>Dužnik</b>	<b>Vrsta obezbeđenja</b>	<b>Osnov</b>	<b>Iznos garancije</b>
<b>1</b>	Hypo Alpe Adria banka ad Banja Luka	Bobar autosemberija doo Bijeljina	15 bjanko mjenica	Ugovor o dugoročnom kreditu br.8233-0- 21582/08 od 07.02.2008.g.	488.523,79 KM (270.110,23 CHF)
				<b>UKUPNO</b>	488.523,79 KM

## II. NAPOMENE UZ BILANS USPJEHA

### 2.1. Poslovni prihodi

Društvo je iskazalo poslovne prihode u iznosu od 14.023.311,00 KM.

Struktura poslovnih prihoda je sledeća:

	2015	2014
2.1.1 Prihod od premije osiguranja	12.076.197,00	15.316.654,00
2.1.2. Prihod po osnovu učešća u naknadi šteta	133.466,00	121.396,00
2.1.3. Prihod od ukidanja rezervisanja	1.278.298,00	
2.1.4. Drugi poslovni prihodi	535.350,00	679.068,00
Ukupno	14.023.311,00	16.117.118,00

#### 2.1.1. Prihod od premije osiguranja

Društvo je ostvarilo prihode od premije osiguranja u iznosu od 12.076.197,00 KM. Ostvarena je fakturisana premija za 2015. godinu u iznosu od 9.501.718,00 KM. Po izvršenom obračunu prenosnih premija za 2015 godinu po kome je izvršeno povećanje prihoda iz fakturisanе premije za razliku između visine prenetih premija na početku perioda i visine prenosnih premija po obračunu 31.12.2015 godine, Društvo je utvrdilo visinu prihoda po osnovu premije osiguranja u iznosu od 12.076.197,00 KM.

Raspored Premije osiguranja izvršen je u skladu sa Odlukom o maksimalnim stopama režijskog dodatka za 2015 godinu.

Raspodjela premije osiguranja za 2015. godinu izvršena je na sledeći način:

	Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila	Ostale vrste osiguranja	Ukupno
-Tehnička premija	5.731.492,39	840.849,39	6.572.341,78
-Preventiva	0,00	13.178,37	13.178,37
-Režijski dodatak	2.456.353,88	459.843,80	2.916.197,68
Ukupno	8.187.846,27	1.313.871,56	9.501.717,83



Fakturisana premija osiguranja ostvarena po vrstama osiguranja i u odnosu na 2014. godinu iskazana je kako slijedi:

Prihod od premije neživotnih osiguranja	2015	Učešće	2014	Učešće	Index
Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila	8.187.846,27	86,1723	11.120.382,68	72,4132	73,6292
Osiguranje vozila koja se kreću po kopnu, osim po šinama	511.739,64	5,3858	1.172.935,08	7,6379	43,6290
Osiguranje od ostalih šteta na imovini	231.944,48	2,4411	993.882,87	6,4719	23,3372
Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila	130.435,47	1,3728	987.095,46	6,4277	13,2141
Osiguranje nezgode	367.401,99	3,8667	877.192,96	5,7121	41,8838
Zdravstveno osiguranje	47.247,44	0,4973	133.848,36	0,8716	35,2992
Osiguranje od opšte građanske odgovornosti	24.516,29	0,2580	44.274,07	0,2883	55,3739
Osiguranje od opšte odgovornosti za brodove			5.030,80	0,0328	0,0000
Osiguranje od različitih finansijskih gubitaka			1.960,23	0,0128	0,0000
Osiguranje plovila			1.425,00	0,0093	0,0000
Osiguranje robe u prevozu	361,25	0,0038	210,00	0,0014	172,0238
Osiguranje kredita			18.540,66	0,1207	0,0000
Osiguranje od građanske odgovornosti za vazduhoplove	225,00	0,0024	67,50	0,0004	333,3333
<b>Ukupno</b>	<b>9.501.717,83</b>	<b>100,0000</b>	<b>15.356.845,37</b>	<b>100,0000</b>	61,8728

Društvo je u 2015. godini ostvarilo obuhvat osiguranja preko prodatih polisa osiguranja (zaključenih) po osiguranjima kako slijedi:

	2015	2014	Index
-Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila	29.644	39.856	74,38
-Ostale vrste osiguranja	22.192	32.829	67,60
<b>Ukupno</b>	<b>51.836</b>	<b>72.685</b>	<b>71,32</b>

### 2.1.2. Prihod po osnovu učešća u naknadi šteta

U izvještajnom periodu Društvo je ostvarilo prihoda po osnovu učešća reosiguravača u štetama u iznosu od 133.466,00 KM.

Društvo je zaključilo ugovore sa reosiguravačima "Dunav RE" Beograd i "Bosna RE" Sarajevo. Za zelene karte reosiguranje se vrši preko Biroa zelene karte BiH. Sa "Dunavom RE" Beograd reosiguranje je ugovoreno po osnovu "ekscedenta". Sa "Bosna RE" ugovoreno je reosiguranje po osnovu "ekscedenta", a ugovoreno je pokriće iz osnova viška šteta (domaća autoodgovornost).

Prihod po osnovu učešća saosiguranja, reosiguranja i retrocesije u naknadi šteta neživotnih osiguranja	2015	2014
Učešće u naknadi šteta reosiguranja	114.333,00	121.396,00
Učešće u naknadi šteta po osnovu saosiguranja	19.133,00	
Ukupno	133.466,00	121.396,00

### 2.1.3. Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja neživotnih osiguranja

Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja odnose se na promjene na rezervama za štete neživotnih osiguranja a iskazani su u iznosu 1.278.298,00 KM. (napomena 1.15)

	2015	2014
Prihod od ukidanja rezervisanja	1.278.298,00	
Ukupno	1.278.298,00	

### 2.1.4. Drugi poslovni prihodi

Drugi poslovni prihodi iskazani su u iznosu od 535.350,00 KM, a struktura prihoda je sledeća:

Drugi poslovni prihodi	2015	2014
-Prihod od regresa	221.885,00	406.618,00
-Prihod od zakupa nekretnina	45.254,00	60.251,00
-Prihod od uslužne isplate, procjene šteta	29.982,00	42.890,00
-Prihod od otkupljenih šteta	10.916,00	12.599,00
-Prihod od zelene karte	70.730,00	98.856,00
-Ostali poslovni prihodi	156.583,00	57.854,00
Ukupno	535.350,00	679.068,00

## 2.2. Funkcionalni rashodi

Društvo je ostvarilo funkcionalne rashode u iznosu od 247.493,00 KM sledeće strukture:

Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose	2015	2014
Doprinosa za preventivu	13.179,00	42.328,00
Vatrogasni doprinos	5.609,00	6.127,00
Doprinosa zaštitnom fondu	228.705,00	206.574,00
Rashodi za dugoročna rezervisanja za izravnjanje rizika		
Ukupno	247.493,00	255.029,00

Obračun doprinosa za preventivu u skladu sa Pravilnikom o maksimalnim stopama režijskog dodataka u iznosu od 1% od zaključene premije, osim premije osiguranje od odgovornosti za motorna vozila.

Vatrogasni doprinos obračunat je u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara u visini od 0,04% od poslovnih prihoda.

Na osnovu obračuna Zaštitnog fonda Republike Srpske, Zaštitnog fonda BiH i Biroa ZK BiH utvrđena je visina doprinosa zaštitnom fondu za pokriće izdataka za štete po osnovu nepoznatih i neosiguranih motornih vozila.

### 2.2.1. Naknade šteta

Društvo je evidentiralo naknade šteta u iznosu od 4.607.156,00 KM što je za 28,74 % manje u odnosu na isti period prethodne godine.

Struktura naknade šteta je sledeća:

	2015	Učešće	2014	Učešće	Index
-Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila	3.209.723,00	69,67	3.360.274,00	51,98	95,52
-Ostale vrste osiguranja	1.397.433,00	30,33	3.104.544,00	48,02	45,01
Ukupno	4.607.156,00	100,00	6.464.818,00	100,00	71,26

Rezervisane štete na dan 31.12.2015. godine manje su za 1.278.298,00 KM u odnosu na rezerve za štete na dan 31.12.2014. godine (vidi napomenu 1.15). Za navedeni iznos uvećani su prihodi perioda (AOP 210).

## 2.2.2. Rashodi po osnovu premije reosiguranja

Društvo je iskazalo rashode po osnovu premije reosiguranja u iznosu od 708.438,35 KM za osigurane rizike iznad samoprizržaja.

Zaključena premija predata u reosiguranje u 2015 godini iznosi 348.888,56 KM .

Prenosna premija izračunata po metodi “pro rata temporis” iznosi 226.347,86 KM i za ovaj iznos su umanjeni troškovi premije reosiguranja. Rashode premije reosiguranja korigovani su za razliku između stanja prenosne premije koja pada na teret reosiguravača na dan 31.12.2014. godine i 31.12.2015. godine ( $362.067,52 - 226.347,86 = 135.719,66$ )

Društvo je zaključilo ugovore sa reosiguravačima “Dunav RE” Beograd i “Bosna RE” Sarajevo. Za zelene karte reosiguranje se vrši preko Biroa zelene karte BiH. Sa “Dunavom RE” Beograd reosiguranje je ugovoreno po osnovu “ekscedenta”. Sa “Bosna RE” ugovoreno je reosiguranje po osnovu “ekscedenta”, a ugovoreno je pokriće iz osnova viška šteta (domaća autoodgovornost).

Kretanje rashoda po osnovu premije reosiguranja je sledeća:

(u KM)

1.Fakturisani rashodi po osnovu premije reosiguranja u 2015. godini	572.718,69
2.Prenosna premija data u reosiguranje u 2014	362.067,52
3.Prenosna premija premije date u reosiguranje 2015	226.347,86
4. Rashod po osnovu premije reosiguranja (1+2-3)	708.438,35

## 2.3. Troškovi sprovođenja osiguranja

Društvo je knjigovodstveno iskazalo visinu troškova sprovođenja osiguranja u iznosu od 4.924.658,00 KM sledeće strukture:

(u KM)

	2015	2014	Indeks
Troškovi amortizacije	261.622,00	356.936,00	73,30
Troškovi materijala, goriva i energije	137.838,00	179.973,00	76,59
Troškovi provizija	80.210,00	88.220,00	90,92
Troškovi proizvodnih usluga, reklame i propagande	791.768,00	1.332.612,00	59,41
Nematerijalni troškovi	712.529,00	526.501,00	135,33
Troškovi poreza i doprinosa	261.912,00	193.392,00	135,43
Troškovi bruto zarada	2.179.094,00	2.440.263,00	89,30
Ostali lični rashodi i naknade	499.685,00	649.255,00	76,96
Ukupno	4.924.658,00	5.767.152,00	85,39

Ostvareni režijski dodatak iz zaključene premije u 2015. godini iznosi 2.916.197,68 KM. Ostvareni odnos troškova sprovođenja osiguranja u visini režijskog dodatka je ( $4.924.658,00 / 2.916.197,68$ ) 168,87 % tako da režijski dodatak ne pokriva troškove sprovođenja osiguranja.

Visina procenta ostvarenih troškova sprovođenja osiguranja prema ostvarenoj fakturisanom premiji iznosi ( $4.924.658,00 / 9.501.717,83$ ) 51,83 %. Nedostajući iznos režijskog dodatka od 2.008.460,32 KM, pokriveno je iz drugih izvora kao što su: prihod od regresa, prihod od povrata poreskih i drugih dadžbina, prihod od uslužne procjene šteta, prihod od kamata i ostalih prihoda.

Troškovi provizija u 2015. godini iznose 80.209,88 KM.

Struktura promjena na rashodu provizija je sledeće:

	(u KM)
1.Provizija zastupnika- fizička lica	-
2.Provizija zastupnika- pravna lica	55.312,02
3.Ukupna provizija u 2015 (1+2)	55.312,02
4.Razgraničeni troškovi provizije u 2014. godini	52.686,61
5.Razgraničeni troškovi provizija u 2015. godini	27.788,75
6. Troškovi provizije	80.209,88

Ostvareni procenat učešća provizije u fakturisanjoj premiji je 0,84%. Učeće troškova provizija u režijskom dodatku iz raspodjele premije za 2015 iznosi 2,75% .

#### 2.4.Finansijski prihodi

Finansijski prihodi iskazani su u iznosu od 178.693,00 KM a nastali su po osnovu obračuna kamata po ugovorima o kreditu/pozajmici i plasiranim sredstvima:

	(u KM)	
	2015	2014
Finansijski prihodi		
Prihod od kamata	178.692,00	710.280,00
Pozitivne kursne razlike	1,00	
Ukupno	178.693,00	710.280,00

#### 2.5.Finansijski rashodi

Ostvarena visina finansijski rashoda od 50.181,00 KM je sledeće strukture:

	(u KM)	
	2015	2014
Finansijski rashodi		
-Rashodi kamata	50.181,00	853,00
-Negativne kursne razlike		126,00
Ukupno	50.181,00	979,00

#### 2.6.Ostali prihodi

Ostvareni ostali prihodi u 2015. godini iznose 518.154,00 KM sa sledećom strukturom:

	(u KM)	
	2015	2014
Ostali prihodi		
Dobici od prodaje imovine	328.070,00	13.709,00
Prihod od smanjenja obaveza		
Prihod od naplaćenih otpisnih (ispravljenih) potraživanja	177.008,00	127.288,00
Ostali prihodi	13.076,00	29.254,00
Ukupno	518.154,00	170.251,00

## 2.7.Ostali rashodi

Ostali rashodi iskazani su u iznosu od 3.311.682,00 KM a struktura je sledeća:

(u KM)

Ostali rashodi	2015	2014
Rashodi po osnovu otpisa (ispravke) potraživanja	835.040,00	10.534.917,00
Kazne, penali i naknade šteta	7.381,00	80.000,00
Rashodi povrata premije pro rata	97.915,00	177.005,00
Odobreni popusti osiguranicima	2.371.346,00	2.650.329,00
Ostali rashodi	-	1.648.000,00
Ukupno	3.311.682,00	15.090.251,00

Ispravka potraživanja izvršena je u skladu sa Pravilnikom o načinu procenjivanja bilansnih i vanbilansnih pozicija društva za osiguranje (Sl. Glasnik 10/09 i 91/14 – u daljem tekstu Pravilnik).

## 2.8.Ukupan neto rezultat u obračunskom periodu i ranije

U obračunskom periodu ostvarena je dobit u iznosu od 381.194,00 KM.

## 2.9.Zarada po akciji

Na dan 31.12.2015. godine “Bobar osiguranje “ a.d Bijeljina je imalo ukupno emitovanih 50.820 akcija.

“Bobar osiguranje” a.d Bijeljina nije emitovalo konvertibilne obveznice, varante, opcije ili druge hartije od vrijednosti, koje bi vlasniku dale pravo konvertovanja u akcije , zbog čega je razrijeđena zarada po akciji jednaka osnovnoj zaradi po akciji.

	31.12.2015	31.12.2014
Prosječan broj akcija	50.820	133.612
Emisija akcija	38.000	-
Korigovani prosječan broj akcija	50.820	133.612
Neto dobit	381.194,00	-
Osnovna zarada po akciji	7,5008	-
Razrijeđena zarada po akciji	7,5008	-

### III. NAPOMENE UZ BILANS TOKOVA GOTOVINE

#### 3.1. Bilans tokovi gotovine

Bilans tokova gotovine pruža informacije o tome koliko je novca generisano, odnosno ostvareno iz redovnih poslovnih aktivnosti u toku godine i koliko upotrebljeno ili obezbjeđeno iz aktivnosti finansiranja ili investiranja. Ove informacije nam omogućavaju procjenu promjene neto imovine Društva, njegovu finansijsku strukturu (uključujući likvidnost i solventnost) kao i njegovu sposobnost da utiče na iznose i vremensko određenje tokova gotovine u cilju prilagođavanja promjenjivim okolnostima i prilivima.

	2015	2014
1. Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	11.842.123,00	16.041.348,00
2. Odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	13.941.642,00	21.409.766,00
<b>3. Neto priliv/odliv gotovine iz poslovne aktivnosti (2-1)</b>	<b>(2.099.519,00)</b>	<b>(5.368.418,00)</b>
4. Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja	3.855.174,00	20.142.047,00
5. Odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	5.378.325,00	12.210.672,00
<b>6. Neto priliv/odliv gotovine iz aktivnosti investiranja(4-5)</b>	<b>(1.523.151,00)</b>	<b>7.931.375,00</b>
7. Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	3.800.000,00	-
8. Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	5.490,00	4.558.269,00
<b>9. Neto priliv/odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>3.794.510,00</b>	<b>(4.558.269,00)</b>
10. Svega priliv gotovine (1+4+7)	19.497.297,00	36.183.395,00
11. Svega odliv gotovine (2+5+8)	19.325.457,00	38.178.707,00
12. Neto priliv gotovine	171.840,00	
12. Neto odliv gotovine	-	1.995.312,00
13. Gotovina na početku perioda	81.280,00	2.076.592,00
14. Gotovina na kraju perioda	253.120,00	81.280,00

Iz poslovnih aktivnosti ostvaren je neto odliv gotovine od 2.099.519,00 KM a iz poslova investiranja ostvaren je odliv od 1.523.151,00 KM, neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja iznosi 3.794.510,00 KM. Ukupan priliv gotovine iznosi 171.840,00 KM tako da sa početnim stanjem gotovine od 81.280,00 KM, gotovina na kraju obračunskog perioda iznosi 253.120,00 KM.

#### IV. OSTALE NAPOMENE

##### 4.1. Adekvatnost kapitala

(u KM)

	31.12.2015	31.12.2014
Osnovni kapital	5.082.000,00	13.361.200,00
Rezerve (zakonske i statutarne)	128.272,00	239.142,00
Neraspoređena dobit ranijih godina		493,00
Preneseni gubitak i gubitak tekuće godine	1.648.000,00	12.190.563,00
Otkupljene vlastite akcije		
Nematerijalna ulaganja	90.154,00	112.154,00
<b>Garantni fond</b>	<b>3.472.118,00</b>	<b>1.298.118,00</b>
Učesnički udio		1.648.000,00
Nelikvidna sredstva	1.123.039,00	6.563.571,00
<b>Kapital društva za osiguranje</b>	<b>2.349.079,00</b>	<b>-6.913.453,00</b>

##### 4.2. Tehničke rezerve

Struktura tehničkih rezervi

	2015	2014
Prenosna premija	4.773.607,00	7.348.085,80
Rezervisane štete	5.801.759,00	7.080.057,31
Fond preventive		283.453,39
Rezerve za izravnjanje rizika		0,00
Ukupno	10.575.366,00	14.711.596,50

Tehničke rezerve na dan 31.12.2015. godine iznose 10.575.366,00 KM i manje su za 28,11 % od rezervi na dan 31.12.2014. godine.



Sredstva tehničkih rezervi društvo je uložilo u sledeće oblike imovine:

Red. Broj	Vrsta ulaganja	Dozvoljeni %	Iznos KM	Ostvareni %
1	Hartije od vrijednosti čiji je emitent ili garant BiH, Republika Srpska, Centralna banka BiH i fondovi iz člana 8. Zakona o investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske	Bez ograničenja	1.554.569,00	14,70
7.2.	Akcije kojima se trguje na slobodnom berzanskom tržištu u RS, odnosno BiH	do 10%, a po jednom emitentu 5%	528.768,00	5,00
9.	Zajmovi osigurani založnim pravom na nekretnine (hipoteka)	do 20%, a po jednom korisniku 10%	66.568,00	0,63
11.	Nekretnine i druga stvarna prava na nekretninama (pravo svojina, pravo građenja, pravo korištenja i sl.), Do 40%, a u jednu nekretninu odnosno više nekretnina koje su međusobno povezane tako da čine jednu cjelinu-najviše 20%	maks.40%	3.785.960,00	35,80
12.	Ulaganje u oročene depozite do 50% , u jednu banku do 20%	maks.50%	2.000.000,00	18,91
14.	Sredstva na računima društva za osiguranje	do 10%, a u jednu banku do 5%	189.225,00	1,79
21.1.	Bruto prenosna premija koja pada na teret reosiguravača	do 10%, a preko 10% u skladu sa odlukom Agencije	226.348,00	2,14
	<b><i>UKUPNO</i></b>		<b>8.351.438,00</b>	<b>78,97</b>

#### 4.3. Devizni kurs

Zvanični kurs konvertibilne marke primjenjen za preračun pozicija bilansa stanja na dan 31.12.2015. godine za sledeće devize iznose:

1 EURO.....1,95583 KM,  
1 CHF.....1,808609 KM.

#### 4.4. Transakcije Društva sa akcionarima ili pravnim licima u kojima društvo ima vlasnički udio

##### 4.4.1. Spisak povezanih lica

Redni broj	Naziv pravnog/fizičkog lica	Osnov povezanosti	% učešća u osnovnom kapitalu
	<b>Akcionari Društva</b>		
1.	„Bobar group“ doo Bijeljina	akcionar Društva	16,820150 % ili 8.548 akcija
2.	„Zif BLB-PROFIT“ ad Banja Luka	akcionar Društva	15,741834 % ili 8.000 akcija
3.	„Dionis comere“ doo Banja Luka	akcionar Društva	9,838646 % ili 5.000 akcija
4.	Galić Dragan Banja Luka	akcionar Društva	9,838646 % ili 5.000 akcija
5.	„Gas – petrol“ doo Mrkonjić Grad	akcionar Društva	9,838646 % ili 5.000 akcija
6.	„Golubić“ doo Kotor Varoš	akcionar Društva	9,838646 % ili 5.000 akcija
7.	„Mg Mind“ doo Mrkonjić Grad	akcionar Društva	9,838646 % ili 5.000 akcija
8.	Podračanin Zoran Banja Luka	akcionar Društva	9,838646 % ili 5.000 akcija
9.	„„Bobar autosemberija“ doo Bijeljina	akcionar Društva	6,706021 % ili 3.408 akcija
10.	„Holding Drinatrans“ ad Zvornik	akcionar Društva	1,188508 % ili 604 akcija
11.	„Univerzal“ ad Bijeljina	akcionar Društva	0,430933 % ili 219 akcija
12.	Bobar Gavriilo Bijeljina	akcionar Društva	0,047226 % ili 24 akcija
13.	Balkan Investment o. fund Cam.Isl	akcionar Društva	0,033451 % ili 17 akcija
			-
	<b>Učešće u kapitalu</b>		
14.	„Progres“ ad Bijeljina	učešnički udio Društva	19,2965 % ili 1122188 akcija
15.	„Bobar banka“ ad Bijeljina	učešnički udio Društva	5,7727 % ili 824 akcije
16.	„Bobar trans“ doo Derventa	učešnički udio Društva	84,5698% ili 78.505,32KM
	<b>Upravni odbor</b>		
17.	Darko Jeremić Zvornik	predsjednik UO Društva	
18.	Garača Dragana Banja Luka	član UO Društva	
19.	Vulović Milijana Bijeljina	član UO Društva	
20.	Dakić Vladimir Bijeljina	član UO Društva	
21.	Lukić Goran Bijeljina	član UO Društva	
	<b>Ključno rukovodeće osoblje</b>		
22.	Generalni direktor Društva		

23.	Rukovodilac Sektora za računovodstvo, finansije, plan i analizu		
24.	Rukovodilac Sektora za osiguranje od autoodgovornosti		
25.	Rukovodilac Sektora za osiguranje imovine i lica		
26.	Rukovodilac Sektora za AOP-IT		
27.	direktor Filijale Prijedor		
28.	direktor filijale Banja Luka		
29.	direktor Filijale Doboј		
30.	direktor Filijale Brčko		
31.	direktor Filijale Zvornik		
32.	direktor Filijale Pale		
33.	direktor Filijale Trebinje		
34.	direktor Filijale Sarajevo		
	<b><i>Strana predstavlja entitet koji je kontrolisan</i></b>		
35.	Elvako a.d. Bijeljina	kontrolisan od strane akcionara Društva Bobar autosemberija doo Bijeljina	
36.	Bobar radio doo Bijeljina	kontrolisan od strane akcionara Društva Bobar group doo Bijeljina	

#### 4.4.2 Transakcije sa povezanim licima

##### BILANS USPJEHA

###### Prihodi

Povezano lice	2015	2014
Univerzal a.d. Bijeljina	4.786,00	26.175,00
Bobar group doo Bijeljina	25,00	210.735,00
Progres a.d. Bijeljina	92,00	5.446,00
Gavrilo Bobar		40.053,00
Teslić prevoz a.d. Teslić		20.391,00
Bobar banka a.d. Bijeljina		636.046,00
Bobar autosemberija doo Bijeljina	6.017,00	88.091,00
Drinatrans a.d. Zvornik	64.744,00	81.540,00
Elvako ad Bijeljina	5.304,00	17.117,00
Bobar radio doo Bijeljina	576,00	1.074,00
	<b>81.544,00</b>	<b>1.126.668,00</b>

###### Rashodi

Povezano lice	2015	2014
Univerzal a.d. Bijeljina	1.385,00	317.498,00
Bobar group doo Bijeljina		2.821.030,00
Progres a.d. Bijeljina		7.358,00
Gavrilo Bobar	27.754,00	546.519,00
Teslić prevoz a.d. Teslić		17.839,00
Bobar banka a.d. Bijeljina	38.393,00	4.140.369,00
Bobar autosemberija doo Bijeljina	258.040,00	2.175.411,00
Drinatrans a.d. Zvornik	45.789,00	89.249,00
Elvako ad Bijeljina	144,00	9.663,00
Bobar radio doo Bijeljina	31.500,00	50.574,00
	<b>403.005,00</b>	<b>10.175.510,00</b>

Neto prihodi/rashodi	<b>(321.461,00)</b>	<b>(9.048.842)</b>
----------------------	---------------------	--------------------

## BILANS STANJA

<b>Bilans stanja - aktiva</b>	2015	2014
<b>Učešće u kapitalu</b>	<b>1.200.683,00</b>	<b>3.191.071,00</b>
Bobar banka a.d. Bijeljina	-	1.648.000,00
Progres a.d. Bijeljina	1.122.178,00	1.122.178,00
Bobar trans d.o.o Derventa	78.505,00	78.505,00
Teslić prevoz ad Teslić	-	197.368,00
Autoprevoz ad Srbac	-	145.020,00
<b>Dugoročni plasmani</b>	<b>4.546.451,00</b>	<b>4.537.119,00</b>
Bobar banka ad Bijeljina	4.000.000,00	4.000.000,00
Bobar group d.o.o. Bijeljina	-	-
Gavrilo Bobar	537.119,00	537.119,00
Univerzal a.d. Bijeljina	9.332,00	9.332,00
<b>Potraživanja po osnovu premije osiguranja</b>	<b>49.103,00</b>	<b>64.349,00</b>
Drinatrans a.d. Zvornik	12.958,00	15.428,00
Progres a.d. Bijeljina	7.450,00	7.358,00
Elvako a.d. Bijeljina	14.467,00	9.663,00
Bobar autosemberija d.o.o Bijeljina	7.543,00	7.543,00
Univerzal a.d. Bijeljina	5.069,00	5.069,00
Bobar group d.o.o. Bijeljina	25,00	2.686,00
Bobar radio doo Bijeljina	1.110,00	534,00
Bobar banka ad Bijeljina	481,00	481,00
Teslić prevoz ad Teslić		15.587,00
<b>Potraživanja po osnovu regresa – nedospjelo</b>	<b>4.451.059,00</b>	
Bobar group d.o.o. Bijeljina	2.669.956,00	
Bobar autosemberija d.o.o Bijeljina	1.781.103,00	
<b>Ostala potraživanja iz specifičnih poslova</b>	<b>5.303.402,00</b>	<b>4.667.385,00</b>
Bobar group d.o.o. Bijeljina	3.163.392,00	2.785.392,00
Bobar autosemberija d.o.o Bijeljina	2.139.659,00	1.881.642
Bobar banka ad Bijeljina	351,00	351,00
<b>Kratkoročni plasmani</b>	<b>177.302,00</b>	<b>172.515,00</b>
Bobar group d.o.o. Bijeljina	-	-
Gavrilo Bobar	9.399,00	9.399,00
Univerzal a.d. Bijeljina	167.903,00	163.116,00
<b>Ukupna aktiva</b>	<b>15.728.000,00</b>	<b>12.632.439,00</b>

<b>Bilans stanja - pasiva</b>	2015	2014
<b>Obaveze prema dobavljačima</b>	<b>60.566,00</b>	<b>47.976,00</b>
Bobar group d.o.o Bijeljina		
Drinatrans a.d. Zvornik	6.896,00	6.405,00
Bobar autosemberija d.o.o Bijeljina	31.419,00	19.174,00
Univerzal a.d. Bijeljina	18.601,00	17.216,00
Elvako a.d. Bijeljina		144,00
Bobar banka ad Bijeljina	3.650,00	
Teslić prevoz ad Teslić	-	5.037,00
<b>Primljeni avansi</b>	<b>-</b>	<b>2.686</b>
Bobar group d.o.o. Bijeljina	-	2.686
Drinatrans a.d. Zvornik		
Gavrilo Bobar		
Teslić prevoz a.d. Teslić		
Progres a.d. Bijeljina		
Elvako a.d. Bijeljina		
Bobar radio d.o.o Bijeljina		
<b>Ostale obaveze</b>	<b>219,00</b>	<b>2.769,00</b>
Bobar autosemberija d.o.o Bijeljina	219,00	219,00
Bobar radio d.o.o Bijeljina		
Drinatrans a.d. Zvornik		2.550,00
Teslić prevoz ad Teslić		988,00
<b>Ukupna pasiva</b>	<b>60.785,00</b>	<b>53.431,00</b>
<b>Neto aktiva</b>	<b>15.667.215,00</b>	<b>12.579.008,00</b>

#### **Naknade ključnom rukovodećem osoblju**

	2015	2014
Troškovi bruto zarada i ostale naknade	388.770,00	460.838,00

#### 4.5. Usaglašavanje obaveza i potraživanja

Usaglašavanje obaveza i potraživanja vršeno je sa pravnim licima na dan 31.12.2015. godine.

##### Potraživanja

-Poslati IOS_i	1.416
-Vraćeni IOS_i	311
Od toga:	
-usaglašeno	285
-osporeno	26

##### Obaveze

-Poslati IOS_i	250
-Vraćeni IOS_i	74
Od toga:	
-usaglašeno	71
-osporeno	3

#### 4.6. Sudski sporovi

Društvo je tuženo po različitim osnovama nastanka šteta i to:

- osiguranje nezgode 21 tužbe na ukupan iznos tužbenog zahtjeva od 22.250,00KM,
- osiguranje od odgovornosti za motorna vozila 118 tužbi na ukupan iznos tužbenog zahtjeva od 626.745,00 KM,
- osiguranje vozila koja se kreću po kopnu osim šinskih vozila 6 tužbi na ukupan iznos tužbenog zahtjeva od 30.050,00 KM.

Društvo je tužilac ukupno 175 spora i to:

- po osnovu neplaćene premije 76 predmeta ukupne vrijednosti 496.753,98 KM,
- po osnovu regresa 88 predmeta ukupne vrijednosti 453.242,26 KM i
- po ostalim osnovama 11 predmeta ukupne vrijednosti 246.312,62 KM.

U jednom predmetu (Bobar banka u likvidaciji), potraživanje priznato u likvidacionom postupku ukupne vrijednosti 4.085.847,00 KM.

#### 4.7. Ostale napomene (korekcija početnog stanja)

U skladu sa Odlukom Skupštine akcionara o usvajanju Izvještaja o reviziji Finansijskog izvještaja Društva za 2014. godinu broj 3610-B/15-4 od 12.05.2015 godine, Izvještaja eksternog revizora i Pisma Upravi Društvu izvršena je korekcija finansijskih izvještaja za 2014. godinu.

Efekat naloženih korekcija iskazan je u sledećoj tabeli:

	Duguje	Potražuje
33300- Ner. gubici po osnovu hov raspol. za prodaju		1.648.000,00
35000- Gubitak ranijih godina	1.648.000,00	



**KORIGOVANI BILANS USPJEHA**  
**(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)**  
**od 01.01. do 31.12.2014. godine**

U nastavku dajemo korigovani bilans uspjeha i bilans stanja za 2014. godinu:

		Iznos u konvertibilnima markama			
računa, računa,		za AOP	Tekuća Godina	Korekcija	Korigovani iznos 2.014
1	2	3	4		5
	<b>A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI</b>				
	<b>I POSLOVNI PRIHODI</b>				
	<b>(202+208+209+210+211+212)</b>	<b>201</b>	<b>16.117.118</b>		<b>16.117.118</b>
60	1. Prihod od premije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija životnih osiguranja (203 do 207)	202	0		0
600, 602, 605	a) Prihodi od premija osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija životnih osiguranja	203			
601	b) Prihodi od premija dobrovoljnog penzijskog osiguranja	204			
603	v) Prihodi po osnovu učešća saosiguranja i reosiguranja u naknadi šteta životnih osiguranja	205			
604	g) Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja životnih osiguranja, reosiguranja i retrocsija	<b>206</b>			
606 do 609	d) Ostali prihodi po osnovu životnog osiguranja	207			
610 do 619	2. Prihodi od premije osiguranja, saosiguranja i reosiguranja neživotnih osiguranja	208	15.316.654		15.316.654
620 do 629	3. Prihodi po osnovu učešća saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u naknadi šteta neživotnih osiguranja	209	121.396		121.396
630 do 639	4. Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja neživotnih osiguranja	210			0
640 do 649	5. Prihodi od povrata poreskih i drugih dažbina i prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.	211			0
650 do 659	6. Drugi poslovni prihodi	212	679.068		679.068
	<b>II POSLOVNI RASHODI (214+233)</b>	<b>213</b>	<b>14.316.398</b>		<b>14.316.398</b>
	<b>1. Funkcionalni rashodi (215+223+229)</b>	<b>214</b>	<b>8.549.246</b>		<b>8.549.246</b>
<b>50</b>	<b>1.1. Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose (216 do 222)</b>	<b>215</b>	<b>255.029</b>		<b>255.029</b>
500	a) Matematička rezerva životnih osiguranja, osim dobrovoljnog penzijskog osiguranja	216			0
501	b) Matematička rezerva dobrovoljnog penzijskog osiguranja	217			0
502	v) Doprinosi za preventivu	218	42.328		42.328
503	g) Vatrogasni doprinosi	219	6.127		6.127
504	d) Doprinosi Zaštitnom fondu	220	206.574		206.574
505	đ) Rashodi za dugoročna rezervisanja za izravnane rizika	221			
506	e) Ostali rashodi za za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose	222			

računa, računa,		za AOP	Tekuća Godina	Korekcija	Korigovani iznos 2.014
1	2	3	4		5
<b>51</b>	<b>1.2. Naknade šteta, ugovorenih iznosa i premija saosiguranja i reosiguranja (224 do 228)</b>	223	0		0
510, 513	a) Naknade šteta, ugovorenih iznosa i udjela u štetama životnih osiguranja	224			
511	b) Naknade šteta i ugovorenih suma dobrovoljnog penzijskog osiguranja	<b>225</b>			
512, 514	v) Rashodi po osnovu premija i provizija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija životnih osiguranja	226			
515, 516, 517	g) Rezervisanja za štete, ujele u štetama i ostala rezervisanja po osnovu životnih osiguranja	227			
518	d) Rashodi po osnovu bonusa i popusta životnih osiguranja	228			
<b>52</b>	<b>1.3. Naknade šteta i ostale naknade neživotnih osiguranja (230 do 232)</b>	229	<b>8.294.217</b>		<b>8.294.217</b>
520,521, 522, 524	a) Naknade šteta, osiguranih suma, drugih ugovorenih iznosa i udjeli u štetana neživotnih osiguranja	230	6.464.818		6.464.818
523,525	b) Rashodi po osnovu premija i provizija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija neživotnih osiguranja	231	455.303		455.303
526, 527, 529	v) Rezervisanja za štete i udjele u štetama po osnovu neživotnih osiguranja	232	1.374.096		1.374.096
	<b>2. Troškovi sprovođenja osiguranja (234+237+243)</b>	233	<b>5.767.152</b>		<b>5.767.152</b>
<b>53</b>	<b>2.1. Troškovi amortizacije i rezervisanja (235+236)</b>	234	356.936		356.936
530	a) Troškovi amortizacije	235	345.437		345.437
533 do 539	b) Troškovi rezervisanja	236	11.499		11.499
<b>54</b>	<b>2.2. Troškovi materijala, energije, usluga i nematerijalni troškovi (238 do 242)</b>	237	<b>2.320.698</b>		<b>2.320.698</b>
540	a) Troškovi materijala, goriva i energije	238	179.973		179.973
541	b) Troškovi provizija	239	88.220		88.220
542, 543	v) Troškovi proizvodnih usluga, reklame i propagande	240	1.332.612		1.332.612
544,545,547,548, 549	g) Nematerijalni troškovi	241	526.501		526.501
546	d) Troškovi poreza i doprinosa	242	193.392		193.392
<b>55</b>	<b>2.3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (244+245)</b>	243	<b>3.089.518</b>		<b>3.089.518</b>
550	a) Troškovi bruto zarada i naknada zarada	244	2.440.263		2.440.263
551 do 559	b) Ostali lični rashodi i naknade	245	649.255		649.255
	III POSLOVNI DOBITAK (201-213)	246	<b>1.800.720</b>		<b>1.800.720</b>
	IV POSLOVNI GUBITAK (213-201)	247			
<b>66</b>	<b>B. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI</b>				
	I FINANSIJSKI PRIHODI (249 do 252)	248	<b>710.280</b>		<b>710.280</b>

660, 661	1. Finansijski prihodi od matičnih , zavisnih pravnih licai ostalih povezanih pravnih lica	249	437.392		437.392
662	2. Prihodi od kamata	250	272.888		272.888
663	3. Pozitivne kursne razlike	251			0
664,665,669	4. Ostali finansijski prihodi	252			
56	II FINANSIJSKI RASHODI (254 do 257)	253	<b>979</b>		<b>979</b>
560,561	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim , zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima	254			
562	2. Rashodi kamata	255	853		853
563	3. Negativne kursne razlike	256	126		126
564,565,569	4. Ostali finansijski rashodi	257			
	III DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (246+248-253)	258	<b>2.510.021</b>		<b>2.510.021</b>
	IV GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (247+253-248)	259			

računa, računa,		za AOP	Tekuća Godina	Korekcija	Korigovani iznos 2.014
1	2	3	4		5
67	<b>V. OSTALI PRIHODI I RASHODI</b> I OSTALI PRIHODI (261 do 264)	260	<b>170.251</b>		<b>170.251</b>
670, 671	1. Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina	261	13.709		13.709
672	2. Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrijednosti	262			
676	3. Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika	263			
673,674,675, 677,678, 679	4. Ostali prihodi	264	156.542		156.542
57	II OSTALI RASHODI (266 do 269)	265	<b>13.453.575</b>	<b>1.648.000</b>	<b>15.101.575</b>
570, 571	1. Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina	266	11.324		11.324
572	2. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrijednosti	267			0
575	3. Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika	268			0
573,574,576, 577 i 579	4. Ostali rashodi	269	13.442.251	1.648.000	15.090.251
	III DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (260-265)	270			
	IV GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (265-260)	271	<b>13.283.324</b>	<b>1.648.000</b>	<b>14.931.324</b>
68	<b>G. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE</b>  I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 do 275)	272	0		0

680,681,682	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina	273			0
683	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	274			0
684 do 689	3. Ostali prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine	275			0
58	<b>II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (277 do 279)</b>	276	<b>2.756.890</b>		<b>2.756.890</b>
580, 581, 582	1. Obezvrjeđenje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina	277	2.756.890		2.756.890
583	2. Obezvrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	278			0
584 do 589	3. Ostali rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine	279			0
	<b>III DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (272-276)</b>	280			
	<b>IV GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (276-272)</b>	281	2.756.890		2.756.890
690	<b>d. Dobitak poslovanja koje se obustavlja</b>	282			
590	<b>đ. GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>	283			
691	<b>E. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina</b>	284			
591	<b>Ž. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina</b>	285			
	<b>Z. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>				
	1. Dobitak prije oporezivanja (258+270+280+282+284-285)	286	2.510.021	0	2.510.021
	2. Gubitak prije oporezivanja (259+271+281+283+285-284)	287	16.040.214	1.648.000	17.688.214

računa, računa,		za AOP	Tekuća Godina	Korekcija	Korigovani iznos 2.014
1	2	3	4		5
	<b>I. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT</b>				
721	1. Poreski rashodi perioda	288			
dio 722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	289			
dio 722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	290	1.339.630		1.339.630
	<b>J. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA</b>				
	1. Neto dobitak tekuće godine (286-287-288-289+290)	291			
	2. Neto gubitak tekuće godine (287-286+288+289-290)	292	<b>12.190.563</b>		<b>13.838.563</b>

	<b>K OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU</b>			
	I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (294 do 299)	293	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju	294		
	2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	295		
	3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	296		
	4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja	297		
	5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	298		
	6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu	299		
	<b>II GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU</b> (301 do 305)	300	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	301		
	2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	302		
	3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja	303		
	4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	304		
	5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu	305		
	<b>L. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (293-300) ili (300-293)</b>	306	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>LJ. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE</b>	307		
	<b>M. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (306±307)</b>	308	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>N. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU</b>			
	I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (291±308)	309	<b>0</b>	<b>0</b>
	II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (292 ±308)	310	<b>12.190.563</b>	<b>13.838.563</b>
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	311	-8.128.442	-9.227.554
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	312	-4.062.122	-4.611.009
	Obična zarada po akciji	313	0,00	0,00
	Razrijeđena zarada po akciji	314	0,00	0,00
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	315	110	110
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	316	125	125

**KORIGOVANI BILANS STANJA**  
**(Izveštaj o finansijskom položaju)**  
**na dan 31.12.2014. godine**

Iznos u konvertibilnima markama

Računa			neto iznos 2014	korekcija	korigovani iznos
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	B.STALNA IMOVINA(002+008+016+026)	001	<b>13.052.788</b>		<b>13.052.788</b>
01	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)	002	<b>112.154</b>	<b>0</b>	<b>112.154</b>
010	1.Ulaganja u razvoj	003			
011	2.Patenti,licence,koncesije i slična prava	004	74.154		74.154
012	3.Goodwill	005			
014	4.Ostala nematerijalna ulaganja	006	38.000		38.000
015 I 016	5.Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi	007			
02	II NEKRETNINE, INVESTICIONE NEKRETNINE POSTROJENJA, OPREMA I OSTALA OSNOVNA SREDSTVA (009 do 015)	008	<b>5.915.166</b>	<b>0</b>	<b>5.915.166</b>
020	1.Zemljišta, šume i višegodišnji zasadi	009	866.710		866.710
022	2.Građevinski objekti	010	937.749		937.749
023	3.Postrojenja i oprema	011	866.283		866.283
024	4.Investicione nekretnine	012	2.838.675		2.838.675
026	5.Ostala osnovna sredstva	013			0
027 i 028	6.Avansi i nekretnine, postrojenja , oprema i investicione nekretnine u pripremi	014	405.749		405.749
029	7.Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	015			0

Računa			neto iznos 2014	korekcija	korigovani iznos
1	2	3	4	5	6
03	III- DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (017 DO 025)	016	<b>5.685.838</b>	<b>0</b>	<b>5.685.838</b>
030, dio 039	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	017			0
031, dio 039	2. Učešće u kapitalu pridruženih pravnih lica	018			0
032, dio 039	3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica	019			0
033, dio 039	4. Dugoročni plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima	020			0
034, dio 039	5. Dugoročni plasmani u zemlji	021	3.154.043		3.154.043
035, dio 039	6. Dugoročni plasmani u inostranstvu	022			0
036, dio 039	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	023			0
037, dio 039	8. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	024	1.976.805		1.976.805
038, dio 039	9.Ostali dugoročni finansijski plasmani	025	554.990		554.990
040	IV ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	026	1.339.630		1.339.630

	B. TEKUĆA IMOVINA (028+033+059+060)	027	<b>3.041.153</b>	<b>0</b>	<b>3.041.153</b>
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (029 do 032)	028	<b>147.578</b>	<b>0</b>	<b>147.578</b>
100 do 109	1. Zalihe materijala	029			
130 do 139	2. Zalihe ostataka osiguranih oštećenih stvari	030			
140 do 149	3. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	031	42.624		42.624
150 do 159	4. Dati avansi	032	104.954		104.954
20 do 26	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (034+043+044+045+055+058)	033	<b>1.927.324</b>	<b>0</b>	<b>1.927.324</b>
20 do 27	1. Potraživanja po osnovu premije, učešća u naknadi šteta i ostali kupci (035 do 042)	034	<b>1.088.422</b>	<b>0</b>	<b>1.088.422</b>
200, dio 209	a) Potraživanja po osnovu premije životnih osiguranja	035			
201, dio 209	b) Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja	036	1.088.422		1.088.422
202, 203, dio 209	v) Potraživanja po osnovu premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u zemlji	037			0
204, dio 209	g) Potraživanja po osnovu premije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija iz inostranstvu	038			0
205, dio 209	d) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi šteta u zemlji	039			0

Računa			neto iznos 2014	korekcija	korigovani iznos
1	2	3	4	5	6
206, dio 209	đ) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi šteta u inostranstvu	040			0
207, dio 209	e) Ostali kupci i ostala potraživanja	041	0		0
208 dio 209	ž) Potraživanja po osnovu depozitne premije	042			
210 do 219	2. Potraživanja iz specifičnih poslova	043	240.886		240.886
220 do 229	3. Druga potraživanja	044	314.629		314.629
23	4. Kratkoročni finansijski plasmani (046 do 054)	045	<b>202.107</b>	<b>0</b>	<b>202.107</b>
230, dio 239	a) Kratkoročni finansijski plasmani u povezana pravna lica- matična i zavisna	046			
231, dio 239	b) Kratkoročni finansijski plasmani-ostala povezana pravna lica	047			
232, dio 239	v) Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji	048			
233, dio 239	g) Kratkoročni finansijski plasmani u inostranstvu	049			
234, dio 239	d) Dio dugoročnih deponovanja i ulaganja koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	050	201.402		201.402
235, dio 239	đ) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	051			
236, dio 239	e) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	052			
237	ž) Okupljene sopstvene akcije	053			
238, dio 239	z) Ostali kratkoročni finansijski plasmani	054	705		705
24	5. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)	055	<b>81.280</b>	<b>0</b>	<b>81.280</b>
240	a) Gotovinski ekvivalenti- hartije od vrijednosti	056			
241 do 249	b) Gotovina	057	81.280		81.280
260 do 269	6. Porez na dodatu vrijednost	058			
270 do 279, osim 278	III AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	059	966.251		966.251

278	IV ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	060			0
290	V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	061			
	<b>G. POSLOVNA AKTIVA (001+027+061)</b>	062	<b>16.093.941</b>		<b>16.093.941</b>
88	D. VANBILANSNA AKTIVA	063	<b>5.951.016</b>		<b>5.951.016</b>
	<b>D. UKUPNA AKTIVA (062+063)</b>	064	<b>22.044.957</b>		<b>22.044.957</b>

Računa			neto iznos 2014	korekcija	korigovani iznos
1	2	3	4	5	6
	<b>PASIVA</b>				
	<b>A. KAPITAL (102-109+110+111+117+118-119+120-123)</b>	101	<b>121.306</b>		<b>121.306</b>
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 DO 108)	102	<b>13.361.200</b>	<b>0</b>	<b>13.361.200</b>
300	1. Akcijski kapital	103	13.361.200		13.361.200
301	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104			
302	3. Državni kapital	105			
303	4. Ulozi društva za uzajamno osiguranje sa ograničenim doprinosom	106			
304	5. Ulozi društva za uzajamno osiguranje sa neraničenim doprinosom	107			
309	6. Ostali kapital	108			
310 do 312	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109			
320	III EMISIONA PREMIJA	110			
dio 32	IV REZERVE IZ DOBITKA (112 do 116)	111	<b>239.142</b>	<b>0</b>	<b>239.142</b>
321	1. Zakonske rezerve	112	239.142		239.142
322	2. Statutarne rezerve	113			
323	3. Druge rezerve utvrđene aktima društva	114			
324	4. Rezerve za sopstvene akcije	115			
329	5. Ostale rezerve iz dobitka	116			
330,331 i 334	V REVALORIZACIONE REZERVE	117	488.432		488.432
332	VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	118	258.024		258.024
333	VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	119	2.035.422	-1.648.000	387.422
34	VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (121+122)	120	<b>493</b>	<b>0</b>	<b>493</b>
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	121	493		493
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	122			
35	IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124+125)	123	<b>12.190.563</b>	<b>1.648.000</b>	<b>13.838.563</b>
350	1. Gubitak ranijih godina	124		0	
351	2. Gubitak tekuće godine	125	12.190.563	1.648.000	13.838.563



Računa			neto iznos 2014	korekcija	korigovani iznos
1	2	3	4	5	6
40	<b>B. DUGOROČNA REZERVISANJA (127 do 134)</b>	126	<b>42.056</b>	<b>0</b>	<b>42.056</b>
400	1. Matematička rezerva životnih osiguranja	127			
401	2. Rezervisanja za učešće u dobitku	128			
402	3. Rezervisanja za izravnjanje rizika	129			
403	4. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	130			
404	5. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	131			
405	6. Rezervisanja za bonuse i popuste	132			
406	7. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	133	42.056		42.056
409	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134			
	<b>V. OBAVEZE (136+145)</b>	135	<b>15.930.579</b>	<b>0</b>	<b>15.930.579</b>
41, osim 418	<b>I DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 144)</b>	136	<b>0</b>	<b>0</b>	
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	137			
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138			
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	139			
413 i 414	4. Dugoročni krediti	140			
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	141			
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	142			
418	7. Odložene poreske obaveze	143			
419	8. Ostale dugoročne obaveze	144			
42 do 48	<b>II KRATKOROČNE OBAVEZE (146+154+158+159+162+163+164+165+ 166)</b>	145	<b>15.930.579</b>	<b>0</b>	<b>15.930.579</b>
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (147 do 153)	146	<b>0</b>	<b>0</b>	
420	a) Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	147			
421	b) Obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	148			
422 i 423	v) Kratkoročni krediti	149			
424 i 425	g) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji dospijeva u periodu do godinu dana	150			
426	d) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	151			
427	đ) Obaveze po osnovu stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	152			

Računa			neto iznos 2014	korekcija	korigovani iznos
1	2	3	4	5	6
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	153			
430 do 435	2. Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa (155 do 157)	154	<b>12.215</b>	<b>0</b>	<b>12.215</b>
430 i 431	a) Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa	155	12.215		12.215
432 i 434	b) Obaveze po osnovu udjela u štetama i ugovorenim iznosima iz reosiguranja	156			
433 i 435	v) Obaveze po osnovu udjela u štetama i ugovorenim iznosima iz saosiguranja	157			
440 do 449	3. Obaveze za premiju i specifične obaveze	158	100.920		100.920

45	4. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada (160+161)	159	429.427	0	429.427
450 do 455	a) Obaveze po osnovu bruto zarada	160	429.427		429.427
456 do 458	b) Obaveze po osnovu bruto naknada zarada	161			
460 do 469	5. Druge obaveze iz poslovanja	162	562.002		562.002
47, osim 474	6. Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze	163	114.419		114.419
474	7. Obaveze za porez iz rezultata	164			
497	8. Odložene poreske obaveze	165			
49, osim 497	9. Pasivna vremenska razgraničenja (167 do 173)	166	14.711.596	0	14.711.596
490	a) Prenosne premije životnih osiguranja	167			
491	b) Prenosne premije neživotnih osiguranja	168	7.348.086		7.348.086
492	v) Prenosne premije saosiguranja i reosiguranja	169			
493	g) Rezervisane štete životnih osiguranja	170			
494	d) Rezervisane štete neživotnih osiguranja	171	7.080.057		7.080.057
495	đ) Rezervisane štete po osnovu saosiguranja i reosiguranja	172			
496, 498 i 499	e) Druga pasivna vremenska razgraničenja	173	283.453		283.453
	<b>G. POSLOVNA PASIVA (101+126+135)</b>	174	<b>16.093.941</b>		<b>16.093.941</b>
89	<b>D. VANBILANSNA PASIVA</b>	175	5.951.016		5.951.016
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA (174+175)</b>	176	<b>22.044.957</b>		<b>22.044.957</b>

Šef službe računovodstva:  
Vanja Stevanović, dipl.ecc  
Licenca: SR-0515/16

*Vanja Stevanović*



Vd Direktor:  
Stoja Ristić, dipl.ecc

*Stoja Ristić*